



TQM d.o.o. Lukavac
Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju
Modrac b.b., 75300 Lukavac
Identifikacioni broj: 4209977290008
PDV broj: 209977290008
tel/fax: +387 35 553 999
tel/fax: +387 35 554 444
tel/fax: +387 35 554 445
mob: +387 61 560 878
mail: info@tqm.ba
web: www.tqm.ba



ZАHTЈEV ЗА ИЗДАВАЊЕ ОКОЛИНСКЕ DOZVOЛЕ

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok

Farma za tov brojlera 80.000 jedinki

Registarski broj: 16-13/24

Broj protokola: 1880/24

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

OPŠTI PODACI:

Podnositac **„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok**
zahtjeva: Brijesnica Mala b.b.

Projekat: **Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za Farmu za tov brojlera kapaciteta 80.000 jedinki**

Registarski broj: 16-13/24

Broj protokola: 1880/24

Datum dokumenta: 22.03.2024.

Izvršilac: **TQM d.o.o. Lukavac**

Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju
Modrac b.b., 75300 Lukavac
Identifikacioni broj: 4209977290008
PDV broj: 209977290008
tel/fax: +387 35 553 999, 554-444, 554-445
web: www.tqm.ba, email: info@tqm.ba

„ZEDINA“ d.o.o. Doboj Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Na projektu su radili:


Mirza Tokić, dipl.ing.tehn.



Maida Sultanić, mag.polj.


Enes Softić, bach.ing.grad.


Nermin Alić, dipl.ing.rud.


Elvedin Bešić, bach.ing.maš.


Nedim Čitaković, dipl.ing.arh.


Jasmin Kuduzović, bach.ing.sig. i pom.



TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

SADRŽAJ

Uvod.....	8
A. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU	9
1. Osnovni podaci	9
2. Podaci o pogonu/postrojenju.....	10
3. Dodatne informacije o pogonu/postrojenju.....	10
B. SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA PO PITANJU OKOLIŠA I/ILI KVALITETA.....	12
C. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA.....	13
1. Osnovni podaci o lokaciji	13
2. Mape i šeme	13
3. Opis pogona i postrojenja	14
3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom II.....	14
3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom II.....	15
3.3. Tehnološke jedinice koje nisu nabrojane u Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)	15
3.4. Referentna oznaka emisijskih tačaka (oznaka Z za zrak, V za vodu, T za tlo, K za sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/ dijagramu toka.....	16
3.5. Uslovi rada pogona/postrojenja.....	17
D. POPIS OSNOVNIH SIROVINA KOJE SE KORISTE, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I OSTALIH MATERIJALA/SUPSTANCI TE UTROŠENE ODносно PROIZVEDENE ENERGIJE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA	18
1. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju	18
1.1. Popis sirovina, dodatnih materijala i ostalih materijala/supstanci koje ne sadrže opasne supstance	18
1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance	19
1.3. Voda	20
1.4. Skladištenje sirovine i ostalih supstanci	22
2. Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju	22
E. OPIS IZVORA EMISIJA, PRIRODA I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (OTPAD, ZRAK, VODA, TLO) TJ. IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI.....	23

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

1. Upravljanje otpadom	23
1.1. Upravljanje otpadom koji nije opasan	23
1.2. Upravljanje opasnim otpadom.....	27
2. Emisije u zrak.....	31
2.1. Emisije u zrak iz parnih kotlova.....	31
2.2. Glavne emisije u zrak.....	32
2.3. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija	34
2.4 Emisije u zrak – Manje emisije u zrak	36
2.5. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.....	36
3. Fugitivne i potencijalne emisije	38
3.1. Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak	38
4. Emisije u vode.....	39
4.1. Emisije u površinske vode.....	39
4.2. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabelu za svako emisiono mjesto pojedinačno)	41
4.2.1. Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.....	43
4.3. Emisije koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije.....	44
4.4. Emisije u sistem javne kanalizacije - Karakteristike emisija	44
4.4.1. Navesti granične vrijednosti emisija supastanci i parametre kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sistem javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.....	44
5. Emisije u tlo.....	45
6. Buka.....	45
6.1. Emisija buke – Zbirna lista izvora buke	45
6.2. Granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti	46
7. Vibracije	46
8. Nejonizirajuće zračenje	46
F. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	47
1. Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja	47

Pogledati tabelu u podnaslovu 8.1. Monitoring emisija i mesta uzimanja uzorka poglavlja F.....	47
Ispitivanje otpadnih voda se vrši jednom godišnje nakon tretmana u separatoru ulja masti.	48
Kontrolisanje nivoa okolinske buke do sada nije vršeno na lokaciji.	48
2. Ocjena emisija u zrak.....	51
3. Ocjena emisija u vode.....	53
3.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda.....	53
3.2. Ocjena uticaja ispuštanja emisija u sistem javne kanalizacije.....	54
3.3. Ocjena kvaliteta podzemnih voda	54
4. Emisije u tlo.....	54
4.1. Rasprostiranje poljoprivrednog i nepoljoprivrednog otpada	54
4.2. Ocjena kvaliteta zemljišta/ podzemnih voda	56
5. Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje	57
6. Ocjena ambijentalne buke	63
7. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju	64
7.1. Navesti i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje (ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i rokove za njihovu realizaciju	64
7.2. Navesti i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada i /ili povrata korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju	66
7.3. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija	67
8. Opis planiranog monitoringa	68
8.1. Monitoring emisija i mesta uzimanja uzorka.....	68
9. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT).....	70
9.1. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika	70
9.2. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa NRT	70
10. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja	73
11. Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima	79

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOiT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

12. Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje) i briga po prestanku aktivnosti	79
13. Popis priloga	80

Uvod

Sadržaj Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole propisan je članom 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene Novine Federacije BiH“ broj 15/21), Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu – Prilog III („Službene Novine Federacije BiH“ br. 51/21, 74/22). Obaveza ishodovanja okolinske dozvole za pravno lice ZEDINA d.o.o. Doboј Istok, Farma za uzgoj brojlera od 80.000 jedinki je iz Prilog-a I Uredbe - Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo izdaje okolinsku dozvolu pod tačkom 6. Druge djelatnosti, odnosno pod tačkom 6.6. Intenzivan uzgoj peradi ili svinja, stav a) s više od 60.000 mesta za perad.

Cilj izrade Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pravno lice ZEDINA d.o.o. Doboј Istok, Farma za tov brojlera, je da se uz pregled lokacije, tehničke dokumentacije Investitora, analize procesa i sagledanog postojećeg stanja okoliša na lokaciji, uz korištenje zakonskih propisa i relevantnih standarda analizira uticaj planiranog procesa rada, uzimajući pri tome u obzir sve elemente kao i uslove življjenja i poboljšanja uslova radnog i životnog okoliša.

Osnova za izradu ovog Zahtjeva je postojeća projektna i tehnička dokumentacija, stvarno stanje na terenu i budući planovi Investitora.

Farma za tov brojlera sastoji se od dva zasebna objekta istog operatora, Objekat I izgrađen na parceli k.č. 1913/1 k.o. Brijesnica Mala i Objekat II izgrađen na parcelama k.č. 1912/2 i 1913/2 k.o. Brijesnica Mala općina Doboј Istok. Kapacitet objekata je po 40.000 mesta za perad, što čini ukupni kapacitet od 80.000 mesta u jednom turnusu. Investitor je dosada posjedovao Rješenje o okolinskoj dozvoli izdato od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, za svaki objekat zasebno.

U postupku obnove Rješenja za okolinsku dozvolu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona je proslijedilo zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na dalje postupanje, o čemu su obavijestili investitora.

Postupajući prema nadležnosti, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo od investitora, ZEDINA d.o.o. Doboј Istok, da dostavi dopunu Zahtjeva za ukupni kapacitet od 80.000 mesta u jednom turnusu.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

A. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU

1. Osnovni podaci

1.1. Naziv operatera	ZEDINA d.o.o. Doboј Istok	
1.2. Pravni status	Društvo sa ograničenom odgovornošću	
1.3. Vrsta zahtjeva	Novi pogon ili postrojenje	NE
	Postojeći pogon ili postrojenje	DA
	Značajnu izmjenu postojećih pogona i postrojenja	NE
	Prestanak aktivnosti	NE
1.4. Vlasništvo nad preduzećem	ZEDINA d.o.o. Doboј Istok	
1.5. Adresa sjedišta preduzeća	Brijesnica Mala b.b. 74207 Doboј Istok	
1.6. Poštanska adresa preduzeća, ukoliko se razlikuje od prethodne	Brijesnica Mala b.b. 74207 Doboј Istok	
1.7. Matični broj preduzeća (ID broj, PDV broj)	4209054090006	
1.8. Šifra osnovne djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti	01.47 Uzgoj peradi	
1.9. SNAP kod	10 Poljoprivreda	
1.10. NACE kod	A1.4.7 Uzgoj peradi	
1.11. Ovlašteno lice	Habibović Zehad, direktor	
1.12. Ime i prezime ovlaštenog predstavnika	Habibović Zehad, direktor	
1.13. Funkcija u preduzeću	Direktor	
1.14. Telefon	+387 35 723 184	
1.15. Faks	+387 35 723 184	
1.16. E-mail	zedina@bih.net.ba	

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

2. Podaci o pogonu/postrojenju

2.1. Naziv pogona/postrojenja	ZEDINA d.o.o. Doboј Istok – Farma za tov brojlera
2.2. Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje	Brijesnica Mala b.b. 74207 Doboј Istok
2.3. Koordinate lokacije prema državnom koordinatnom sistemu	Objekat I 6518729, 4952139 Objekat II 6518629, 4952106
2.4. Kategorija industrijskih aktivnosti koje su predmet zahtjeva u skladu sa Prilogom I. Uredbe	6.6. Intenzivan uzgoj peradi: a) s više od 60.000 mjesta za perad
2.5. Projektovani kapacitet glavne jedinice	80.000 jedinki
2.6. Kategorija industrijskih aktivnosti ostalih jedinica u skladu sa Prilogom I. Uredbe	-
2.7. Projektovani kapacitet ostalih jedinica	-
2.8. Broj zaposlenih	4

3. Dodatne informacije o pogonu/postrojenju

Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva

Naziv dozvole	Referentni br.	Datum izdavanja	Period važenja
Rješenje o okolinskoj dozvoli – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, za jedan objekat	12/01-1-19-020320/21	28.12.2022.	5 godina (do 28.12.2027. godine)
Rješenje o okolinskoj dozvoli – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, za jedan objekat	12/01-1-23-005684/18	01.08.2018.	5 godina (do 01.08.2023. godine)
Rješenje o vodnoj dozvoli - Agencija za vodno područje rijeke Save	UP-1/21-3-40-219-4/23	23.06.2023.	5 godina
Rješenje o vodnoj dozvoli - Agencija za vodno područje rijeke Save	UP-1/21-3-40-587-4/22	26.12.2022.	5 godina
Rješenje o vodnoj saglasnosti – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona	04/1-13-21-25929/20	22.09.2020.	5 godina (do 22.09.2025.)

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

Podaci o ovlaštenom licu za kontakt u vezi sa dozvolom

Ime i prezime ovlaštenog lica	Habibivić Zehad
Adresa ovlaštenog lica	Brijesnica Mala b.b. 74207 Doboј Istok
Funkcija u preduzeću	Direktor
Telefon	+387 35 723 184
Faks	+387 35 723 184
E-mail	zedina@bih.net.ba

Vlasništvo nad zemljištem

Ime i prezime vlasnika nad zemljištem broj zemljišno-knjižnog izvadka i katastarska oznaka nekretnine	ZEDINA d.o.o. Mala Brijednica Zemljišnoknjižni izvadak broj: 027-0-NAR-23-006 014 Zemljišnoknjižni uložak broj: 2245 k.č. 1913/1 – Pašnjak 7. klase k.č. 1913/2 – Pašnjak 7. klase k.č. 1912/2 – Niva 4. klase, njiva 5. klase
Adresa vlasnika	Mala Brijesnica

Vlasništvo nad objektima

Ime i prezime vlasnika nad objektima:	ZEDINA d.o.o. Doboј Istok
Adresa vlasnika:	Brijesnica Mala b.b. 74207 Doboј Istok
Podaci o ugovoru (Broj, period važenja):	-

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

B. SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA PO PITANJU OKOLIŠA I/ILI KVALITETA

Implementiran i certificiran/verificiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom	NE	-
Implementiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom bez certifikacije/verifikacije	NE	-
Popis odgovarajućih internih dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša	NE	

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

C. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA

1. Osnovni podaci o lokaciji

Jedinica lokalne samouprave	Općina Doboј Istok
Katastarska općina	K.O. Mala Brijesnica
Katastarska čestica	k.č. 1912/2, 1913/2 i 1913/1
Navesti udaljenost u metrima do najbližeg naselja, prijemnika otpadnih voda, voda, šuma, zaštićenih područja i drugih osjetljivih područja	<ul style="list-style-type: none">- cca 60,0 m udaljenost od najbližih stambenih objekata;- cca 1100 m udaljenost od rijeke Spreče;- Uz granicu predmetne parcele nalazi se površina cca 7650 m² zemljišta prekrivena šumom;- U blizini nema zaštićenih područja.

2. Mape i šeme

Broj	Naziv mape ili šeme	Obuhvat mape ili šeme	Broj priloga
1.	Ortofoto karte/šire područje okruženja	(Položaj pogona/postrojenja, najbliža naselja, sa kojim graniči, vodni recipijent, vodna površina, šume, zaštićena i ostala osjetljiva područja)	Prilog 10
2.	Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija	(Sve tačke emisija i tehnološke jedinice)	Prilog 11 i 12
3.	Dijagram toka/tehnoloških šema	(Tehnološke jedinice u skladu sa tačkama 3.1. do 3.3. s tokom materijala/energije)	Prilog 11

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

3. Opis pogona i postrojenja

3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom II.

Naziv jedinice				
Farma za tov brojlera				
Broj	Naziv podjedinice	Kapacitet	Tehnološki opis rada	Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu
1.	Objekat za tov brojlera I (k.č. 1913/1)	Kapacitet objekta iznosi 40.000 mesta za perad	<p>Proizvodni ciklus tova brojlera ili turnus traje cca 60 dana. Sam tov brojlera traje 35 do 42 dana i odvija se u zatvorenom prostoru. Proizvodni proces uključuje dopremu jednodnevnih brojlera, njihov tov, kao i otpremu na klanje (sa živom masom od 1,8-2,2 kg). Između turnusa je pauza u kojoj se vrši čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora tovilišta, prosječno traje 14 dana. Godišnje se može utoviti 5-6 turnusa brojlera, budući da odmor peradarnika jednom godišnje traje nešto duže.</p> <p>Tehnološku opremu čini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem za pojenje;• Sistem hranjenja sa spiralom;• Sistem za ventiliranje objekta;• Grijanje.	Prilog 11
2.	Objekat za tov brojlera II (k.č. 1912/2 i 1913/2)	Kapacitet objekta iznosi 40.000 mesta za perad	<p>Proizvodni ciklus tova brojlera ili turnus traje cca 60 dana. Sam tov brojlera traje 35 do 42 dana i odvija se u zatvorenom prostoru. Proizvodni proces uključuje dopremu jednodnevnih brojlera, njihov tov, kao i otpremu na klanje (sa živom masom od 1,8-2,2 kg). Između turnusa je pauza u kojoj se vrši čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora tovilišta, prosječno traje 14 dana.</p>	Prilog 11

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

			<p>Godišnje se može utoviti 5-6 turnusa brojlera, budući da odmor peradarnika jednom godišnje traje nešto duže.</p> <p>Tehnološku opremu čini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem za pojenje;• Sistem hranjenja sa spiralom;• Sistem za ventiliranje objekta;• Grijanje.	
--	--	--	---	--

3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom II.

Naziv jedinice				
Broj	Naziv podjedinice	Kapacitet	Tehnološki opis	Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu
-	-	-	-	-

3.3. Tehnološke jedinice koje nisu nabrojane u Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)

Broj	Naziv jedinice	Kapacitet	Tehnološki opis	Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu
1.	Kotlovnica	350 kW _{th}	Prostor za kotlovske postrojenje se nalazi u sklopu objekta I za tov brojlera i služi za zagrijavanje objekta	Prilog 11
2.	Kotlovnica	550 kW _{th}	Prostor za kotlovske postrojenje se nalazi u sklopu objekta I za tov brojlera i služi za zagrijavanje objekta	Prilog 11
3.	Septička/sabirna jama bez ispuštanja efluenta	Armirano – betonska, vodonepropusna	Služi za prihvati i tretman sanitarno – fekalnih i tehnoloških otpadnih voda sa povremenim pražnjenjem i čišćenjem iz objekta I	Prilog 11
4.	Septička/sabirna jama bez ispuštanja efluenta	Armirano – betonska, vodonepropusna	Služi za prihvati i tretman sanitarno – fekalnih i tehnoloških otpadnih voda sa povremenim pražnjenjem i čišćenjem iz objekta II	Prilog 11

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

5.	Separator ulja i masti	Separator ulja i masti	Služi za prihvat i tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa platoa objekta I	Prilog 11
6.	Separator ulja i masti	Separator ulja i masti	Služi za prihvat i tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa platoa objekta II	Prilog 11

3.4. Referentna oznaka emisijskih tačaka (oznaka Z za zrak, V za vodu, T za tlo, K za sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/dijagramu toka

Oznaka	Tačka emisije	Gauss Kruegerove koordinate		Opis	Broj priloga
		X	Y		
Z1	Dimnjak kotlovnice objekta I	44°42'49"N	18°13'50"E	Kotlovsко postrojenjekoje služi za potrebe zagrijavanja prostorija	Prilog 12
Z2	Dimnjak kotlovnice objekta II	44°42'48"N	18°13'48"E	Kotlovsко postrojenjekoje služi za potrebe zagrijavanja prostorija	Prilog 12
V1	Separator ulja i masti objekta I	44°42'47"N	18°13'52"E	Služi za prihvat i tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa platoa objekta I	Prilog 12
V2	Separator ulja i masti objekta II	44°42'45"N	18°13'47"E	Služi za prihvat i tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa platoa objekta II	Prilog 12
V3	Septička jama objekta I	44°42'47"N	18°13'52"E	Služi za tretman otpadnih voda nastalih pranjem i čišćenjem objekata i opreme nakon turnusa, kao i sanitarno-fekalnih voda iz mokrih čvorova	Prilog 12
V4	Septička jama objekta II	44°42'45"N	18°13'47"E	Služi za tretman otpadnih voda nastalih pranjem i čišćenjem objekata i opreme nakon turnusa, kao i sanitarno-fekalnih voda iz mokrih čvorova	Prilog 12

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

3.5. Uslovi rada pogona/postrojenja

USLOVI RADA								
Ukupan broj zaposlenih	4							
Raspored zaposlenih	UREDNI	PROIZVODNJA	ODRŽAVANJE	SKLADIŠTE	OSTALO			
	-	4	-	-	-			
Smjene i aktivnosti	Uredi / administracija		Postrojenja					
	-		Dvije smjene					
Radno vrijeme	Uredi / administracija		Postrojenja					
	-		I smjena 0 ⁰⁰ :14 ³⁰ II smjena 14 ³⁰ :11 ⁰⁰					
Broj radnih dana godišnje	-							
Broj sati godišnje	-							
Sezonske varijacije	-							
Smjene i broj radnika po smjeni	Tokom sezonskih varijacija			Preostali dio godine				
	-			-				
Periodi kada poduzeće ne radi	Praznici		U slučaju kada se radi turnus, radni su i praznici					
	Redovne obustave		Međuturnusno odsustvo					

D. POPIS OSNOVNIH SIROVINA KOJE SE KORISTE, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I OSTALIH MATERIJALA/SUPSTANCI TE UTROŠENE ODNOSNO PROIZVEDENE ENERGIJE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA

1. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

1.1. Popis sirovina, dodatnih materijala i ostalih materijala/supstanci koje ne sadrže opasne supstance

Ref. br.ili šifra	Naziv sirovine/ supstance	Miris			Prioritetne supstance
		Miris Da/Ne	Opis	Prag osjetljivosti µg/m ³	
1.	Brojleri	DA	U stvaranju mirisa na farmi aktivni su mikroorganizmi koji se nalaze u ekskrementima životinja i njihovim izlučevinama. U tom procesu mogu nastati sljedeće gasne materije sa mirisom: jedinjenja karbona (amonijak, amini, skatol), jedinjenja sumpora (sumporvodonik, merkaptani), ugljikovodici i druga jedinjenja (organske kiseline). Gasovi koji nastaju biološkom fermentacijom u anaerobnim uslovima, metan i ugljen dioksid, su bez mirisa, a u manjim količinama nastaje i amonijak koji ima karakterističan neprijatan miris. U strukturi mirisa učestvuju i jedinjenja sa najmanjim udjelom koncentracije u emitovanim gasovima, a to su skatol, isparljivi enzimi, organske kiseline i sulfidi.	-	-
2.	Hrana za brojlere-koncentrat, smjesa koja u sebi sadrži sve	NE	Nema mirisa	-	-

„ZEDINA“ d.o.o. Dobojski Istoč - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

	neophodne hranjive sastojke				
3.	Voda za brojlere	NE		-	-
4.	Lijekovi za brojlere	NE			
5.	Stelja	NE		-	-
6.	Dioxy Activ– sredstvo za dezinfekciju	DA	Miris na hlor	-	-

1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

Ref. br. ili šifra	Naziv sirovine/ Supstanci	CAS Broj	Kategorija opasnosti	Kapacitet skladišta (m ³)	Godišnja upotreba (t)	Potrošnja po jedinici proizvoda (otpremljenog otpada)	Priroda upotrebe	R11	S9
-	INTERCID	Metanol 67-56-1 Propan-2-ol 67-63-0 Glutaral 111-30-8 Formaldehid 50-00-0	H266 Zapaljiva tekućina 3 H311 Akutna toksičnost 3 H331 Akutna toksičnost 3 H302 Akutna toksičnost 4 H314 Oštećenje kože 1B H334 Osjetljivost disajnih puteva 1 H317 Osjetljivost kože 1 H341 Mutagenost 1 H350 Kancerogenost 1B	Ne skladišti se na lokaciji. Na lokaciju se donosi samo potrebna količina, a nakon izvršene fumigacije ambalaža se u posebnim spremnicima odmah otprema sa lokacije.	Nepoznato	-	Dezinfekcija površina	Zapaljiva tekućina i para	-

„ZEDINA“ d.o.o. Dobojski Istoč - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

			H335 Specifična toksičnost ciljanog organa 3						
-	FORMASTER G 730 g, paraformaldehid 37 %, samogoriva masa (ciglica) za dimljenje	Paraformaldehid 30525-89-4	H228 Zapaljiva materija 2 H302 akutna toksičnost 4 H332 Akutna toksičnost 4	Ne skladišti se na lokaciji. Na lokaciju se donosi samo potrebna količina, a nakon izvršene fumigacije ambalaža se u posebnim spremnicima odmah otprema sa lokacije.	Nepoznato	-	Proces fumigacije	DA	Ne skladište se velike količine, nabava samo po potrebi.

Napomena: Navedeni opasni sastojci se koriste isključivo u razblaženim rastvorima u svojstvu sredstava za dezinfekciju, te su u navedenim omjerima prihvatljivi za navedene svrhe i ako se pravilno koriste ne štete ljudima niti životnjama niti opremi.

1.3. Voda

ULAZ									
Javni vodovod		Zahvatanje površinske vode		Vlastiti izvor		Prikupljene atmosferske padavine		Iнтерно recikliranje	
Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%
136 m ³ /god.	100,0	Nema	-	Nema	-	Nema	-	Nema	-
PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu)									
Voda se prethodno tretira sa sredstvom Dioxy Activ radi dezinfekcije.									

„ZEDINA“ d.o.o. Dobojski Istoč - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

MJESTA TROŠENJA

WC/kupatila		Proizvodni procesi		Proizvodnja vodene pare		Voda za hlađenje		Industrijsko čišćenje		Ostalo pranje	
Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%	Potrošnja	%
Sveukupno 136 m ³ /god*	100%	Nema	-	Nema	-	Nema	-	Nema podataka	-	Nema podataka	-

*Potrošnja vode pri proizvodnim procesima, čišćenju i pri korištenju u WC/Kupatilima.

IZLAZ

Ugrađeno u proizvod	Vlastiti uređaj za prečišćavanje/recipijent/rijeka	Isparavanje (emisije vodene pare u zrak)
-	<p>Septička jama, zatvorenog tipa, bez ispuštanja efluenta za prihvatanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda koji nastaju prilikom pranja objekata.</p> <p>Separator ulja i masti za prihvatanje i tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauļjenih voda sa asfaltiranih parking i manipulativnih površina oko objekata.</p> <p>Postojeći otvoreni kanal a zatim rijeka Spreča za prihvatanje oborinskih voda sa krovova objekata, bez prethodnog tretmana.</p> <p>Postojeći otvoreni kanal a zatim rijeka Spreča za prihvatanje oborinskih voda sa uređenog, asfaltiranog platoa oko objekta, sa prethodnim tretmanom u separatoru ulja i masti.</p>	Nema

TROŠAK ZA VODU

STAVKA	OSNOVA (m ³ /god)	KM/m ³ *	UKUPNO
UKUPNO 136 m ³ /god	Javni vodovod	Javni vodovod	333,20 KM
	136 m ³	2,45 KM/m ³	

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

1.4. Skladištenje sirovine i ostalih supstanci

Broj	Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom	Kapacitet	Tehnički opis	Referentna oznaka sa tlocrta u Prilogu
1.	Skladište (silosi) za hranu	4 x 13,50 t	Uz objekte za tov brojlera nalaze se po dva silosa za skladištenje hrane, koji su početni dio sistema za hranjenje.	Prilog 11
2.	Skladište za hranu u vrećastom pakovanju	10 x	Uz Objekat I, odmah do silosa, nalazi se skladište za skladištenje hrane u vrećastoj ambalaži.	Prilog 11

2. Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju

Potrošnja energije

POTROŠNJA ENERGIJE			
Resurs	Ukupna potrošnja (kWh/g, t/g, i sl.)	Potrošnja po jedinici proizvoda	Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%)
Električna energija	cca 60.000,00 kW/hgod	-	-
Ugalj	76 t/god	-	-

Proizvodnja energije*

PROIZVODNJA ENERGIJE			
Resurs	Ukupna proizvodnja (kWh/g, t/g, i sl.)	Proizvodnja po jedinici proizvoda	Procenat u odnosu na ukupnu proizvodnju (%)
Električna energija			
Ostalo			

*Nije primjenjivo

E. OPIS IZVORA EMISIJA, PRIRODA I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (OTPAD, ZRAK, VODA, TLO) TJ. IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

1. Upravljanje otpadom

1.1. Upravljanje otpadom koji nije opasan

Otpadni materijal	Broj iz Pravilnika o kategorijama otpada sa listama	Primarno mjesto nastajanja	Količine		Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija)	Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor)	Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor)
			Tona/mjesec	m ³ /mjesec			
Talozi od ispiranja i čišćenja	02 01 01	Objekat za tov brojlera	-	-	Septička jama bez preliva efluenta	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom ugovoru
Otpadna životinjska tkiva	02 01 02	Objekat za tov brojlera	-	-	Namjenske posude sa hlađenjem	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o. Doboј Istok, prema zaključenom ugovoru
Životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući pokvarenu slamu), efluenti, koji se	02 01 06	Objekat za tov brojlera	-	-	Ne odlaže se na lokaciji. Prilikom čišćenja utovara se u kamione i odmah	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane AgroLife d.o.o.

„ZEDINA“ d.o.o. Dobojski Istoč - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

posebno sakupljaju i obrađuju izvan kruga njihovog nastanka					se transportuje od strane kupca		Gradačac prema zaključenom ugovoru
Otpad od hemikalija koje se koriste u poljodjelstvu a koji nije naveden pod 02 01 08	02 01 09	Objekti za tov brojlera	-	-	Septička jama bez preliva efluenta	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Dobojski Istoč, prema zaključenom ugovoru
Šljaka sa rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlova (osim praštine navedene pod 10 01 04)	10 01 01	U kotlovnici prilikom sagorijevanja mrkog uglja	-	-	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o. prema zaključenom ugovoru
Otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije	18 02 03	Objekat za tov brojlera	-	-	Ne odlaže se na predmetnoj lokaciji	-	Poslove koji kao rezultat mogu produkovati navedeni otpad obavlja ovlaštena veterinarska služba, koja nakon obavljene aktivnosti otpad u namjenskim posudama odnosi sa
Lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07	18 02 08	Objekat za tov brojlera	-	-	Ne odlaže se na predmetnoj lokaciji	-	

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

							sobom i odlaže isti na adekvatan način u krugu vlastite lokacije. Tako da ova vrsta otpada ne zaostaje na lokaciji predmetnog pogona. Navedeni otpad se zbrinjava okviru veterinarske službe od strane ovlaštene organizacije
Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23	20 01 36	Objekat za tov brojlera	-	-	Namjenski kontejneri/posude za električni i elektronski otpad	-	Pod ovom vrstom otpada podrazumijeva se otpad koji nastaje pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja. Obzirom da se biraju kvalitetne svjetiljke to se

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

								dešava veoma rijetko, ali kada se desi taj se nastali otpad adekvatno odmah po zamjeni dotrajalih dijelova na adekvatan način odnosi sa predmetne lokacije i propisno odlaže posredstvom ovlaštene organizacije
Miješani komunalni otpad	20 03 01	Radom uposlenika u kompleksu farme	-	-	Namjenski kontejneri/posude za komunalni otpad	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o., prema zaključenom ugovoru
Muljevi iz septičkih jama	20 03 04	Prostorije za tov brojlera i sanitarni čvorovi. Muljevi se sistemom kanalizacije odvode u septičke jame	-	-	Septička jame za prihvat sanitarno-fekalnih i tehnoloških otpadnih voda	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom ugovoru

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

1.2. Upravljanje opasnim otpadom

Otpadni materijal	Broj iz Pravilnika o kategorijama otpada sa listama	Primarno mjesto nastajanja	Količine		Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija)	Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor)	Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor)
Otpad od hemikalija koje se koriste u poljodjelstvu a koji sadrži opasne tvari	02 01 08*	U toku čišćenja objekata, a nakon završenog turnusa	-	-	Septička jame za prihvatanje sanitarno-fekalnih i tehnoloških otpadnih voda bez preliva efluenta	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom ugovoru
Muljevi iz odvajača ulje/voda	13 05 02*	Separator ulja i masti	-	-	-	Čišćenje separatora ulja i masti, preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada iz separatora obavlja KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, prema zaključenom ugovoru	-
Uljana voda iz odvajača ulje/voda	13 05 07*	Separator ulja i masti	-	-	-	Čišćenje separatora ulja i masti, preuzimanje i zbrinjavanje	-

„ZEDINA“ d.o.o. Doboj Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

						opasnog otpada iz separatora obavlja KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, prema zaključenom ugovoru	
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materije ili je onečišćena opasnim materijema	15 01 10*	Objekti za tov brojlera	-	-	Ne odlaže se na predmetnoj lokaciji	Dijelom ovlaštena firma za odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada, ambalaža od fumigenata ili aktivnostima koje provodi ovlaštena Veterinarska stanica. Isti poslije izvršene aktivnosti odnose predstavnici Veterinarske stanice u adekvatnim vrećicama ili posudama i odlažu u skladu sa zakonskim okvirima	-
Ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim	18 02 02*	-	-	-	-	-	Poslove koji kao rezultat mogu produkovati navedeni otpad

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

zahtjevima radi prevencije infekcije*							obavlja ovlaštena veterinarska služba, koja nakon obavljene aktivnosti otpad u namjenskim posudama odnosi sa sobom i odlaže isti na adekvatan način u krugu vlastite lokacije. Tako da ova vrsta otpada ne zaostaje na lokaciji predmetnog pogona. Navedeni otpad se zbrinjava okviru veterinarske službe od strane ovlaštene organizacije
Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente	20 01 35*	Objekti za tov brojlera	-	-	-	-	Pod navedenim otpadom se pretežno podrazumijeva otpad koji nastaje pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja. Obzirom da se biraju kvalitetne

„ZEDINA“ d.o.o. Dobojski Istoč - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

						svjetiljke to se dešava veoma rijetko, ali kada se desi taj se nastali otpad adekvatno odmah po zamjeni dotrajalih dijelova na adekvatan način odnosi sa predmetne lokacije i propisno odlaže posredstvom ovlaštene organizacije
--	--	--	--	--	--	--

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

2. Emisije u zrak

2.1. Emisije u zrak iz parnih kotlova

Tačka emisije:

Emiter, oznaka:	-
Opis:	-
Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima):	-
Podaci za dimnjak:	-
Dijametar:	-
Visina iznad tla (m):	-
Datum puštanja u rad:	-

Karakteristike emisije:

Kapacitet kotla			
Proizvodnja pare: Toplotni ulaz:	-		
Gorivo			
Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %:	-		
NOx	-		
Aktuelna koncentracija O ₂ %	-		
Maksimalni protok gasova	-		
Temperatura	°C(max.)	°C(min.)	° C(avg.)

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

Periodi emisije (prosjek)	min/h - h/dan - dan/god - radni sati u godini - sezonske varijacije - prekidi rad tokom praznika - redovnih obustava -
---------------------------	--

*Nije primjenjivo

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

2.2. Glavne emisije u zrak

Emisija u zrak iz objekta I

Emisiona tačka; Ref. Br:	Z1
Izvor emisije:	Dimovodni kanal kotlovskega postrojenja
Opis:	Kotlovske postrojenje: Proizvođač: Topling; Tip: TK350 (48/2011); Kapacitet: 350 kW _{th} , Energent: ugalj.
Koordinate po državnom koordinatnom sistemu	6518691, 4952161
Detalji o dimnjaku Dijametar:	0,30 m
Visina (m):	-
Datum početka emitovanja:	2011. g

Karakteristike emisije:

(1) Protok (zapremina koja se emituje):			
Srednja vrijednost/dan	- Nm ³ /d	Maks./dan	- m ³ /d
Maksimalna vrijednost/sat	- Nm ³ /h	Min. brzina protoka	- m.s-1
(2) Ostali faktori			
Temperatura	°C(max)	°C(min)	118,25 °C (sr.vrijednost)
Zapreminske izrazi su dati kao:	<input checked="" type="checkbox"/> suho	<input type="checkbox"/> vlažno	

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje)

Periodi emisije (prosjek)	min/h - nema podataka h/dan - nema podataka dan/god – periodi emisije su u toku grejne sezone od 15.10. do 15. 04. i u ostalim periodima na početku turnusa, ukoliko se javi potreba, dok su jedinice još uvijek osjetljive na nisku temperaturu.
---------------------------	---

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

Emisija u zrak iz objekta II

Emisiona tačka; Ref. Br:	Z2
Izvor emisije:	Dimovodni kanal kotlovskega postrojenja
Opis:	Kotlovske postrojenje: Proizvođač: Termomont; Tip: CTK550 (13-13160/13354); Kapacitet: 550 kW _{th} , Energet: ugalj.
Koordinate po državnom koordinatnom sistemu	6518640, 4952149
Detalji o dimnjaku Dijametar:	0,25 m
Visina (m):	-
Datum početka emitovanja:	2020. g

Karakteristike emisije:

(1) Protok (zapremina koja se emituje):			
Srednja vrijednost/dan	- Nm ³ /d	Maks./dan	- m ³ /d
Maksimalna vrijednost/sat	- Nm ³ /h	Min. brzina protoka	- m.s-1
(2) Ostali faktori			
Temperatura	°C(max)	°C(min)	111 °C (sr.vrijednost)
Zapreminske izraze su dati kao:	<input checked="" type="checkbox"/>	suho	<input type="checkbox"/> vlažno

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje)

Periodi emisije (prosjek)	min/h - nema podataka h/dan - nema podataka dan/god – periodi emisije su u toku grejne sezone od 15.10. do 15. 04. i u ostalim periodima na početku turnusa, ukoliko se javi potreba, dok su jedinke još uvijek osjetljive na nisku temperaturu.
---------------------------	--

2.3. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija

Referentni broj emisione tačke – Z1¹

Parametar	Prije tretmana				Kratak opis tretmana	Kod ispuštanja				
	mg/Nm ³		kg/h			mg/Nm ³		kg/h		
	Prosjek	Max.	Prosjek	Max.		Prosjek	Max.	Prosjek	Max.	
Kisik (O ₂)	-	-	-	-	Nema tretmana.	14,25 vol%	-	-	-	
Ugljik (II) oksid (CO)	-	-	-	-		534,31	-	-	-	
Sumpor (IV) oksid (SO ₂)	-	-	-	-		1164,66	-	-	-	
Azotni oksidi (NO _x)	-	-	-	-		310,92	-	-	-	
Ugljik (IV) oksid (CO ₂)	-	-	-	-		5,96 %	-	-	-	
Čvrste čestice	-	-	-	-		125,21	-	-	-	
Dimni broj	-	-	-	-		0	-	-	-	

- Nema podataka

¹ Izvještaj o monitoringu emisije zagađujućih materija u uzrak br. 356/23, 11.12.2023. – Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo

„ZEDINA“ d.o.o. Doboj Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Referentni broj emisione tačke – Z2²

Parametar	Prije tretmana				Kratak opis tretmana	Kod ispuštanja				
	mg/Nm ³		kg/h			mg/Nm ³		kg/h		
	Prosjek	Max.	Prosjek	Max.		Prosjek	Max.	Prosjek	Max.	
Kisik (O ₂)	-	-	-	-	Nema tretmana.	13,25 vol%	-	-	-	
Ugljik (II) oksid (CO)	-	-	-	-		683,11	-	-	-	
Sumpor (IV) oksid (SO ₂)	-	-	-	-		942,15	-	-	-	
Azotni oksidi (NO _x)	-	-	-	-		249,04	-	-	-	
Ugljik (IV) oksid (CO ₂)	-	-	-	-		6,95 %	-	-	-	
Čvrste čestice	-	-	-	-		98,49	-	-	-	
Dimni broj	-	-	-	-		0	-	-	-	

- Nema podataka

² Izvještaj o monitoringu emisije zagađujućih materija u uzrak br. 357/23, 11.12.2023. – Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo

2.4 Emisije u zrak – Manje emisije u zrak

Tačka emisije Referentni brojevi	Opis	Detalji emisije				Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.)
		Materijal	mg/Nm ³	kg/h	kg/god.	

*Nije primjenjivo

2.5. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

Prema Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17) granične vrijednosti su date u nastavku.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ZA MALA POSTROJENJA ZA SAGORIJEVANJE

A. Granične vrijednosti emisije za CO i NO_x za postojeća mala postrojenja za sagorijevanje zavisno od vrste goriva

1) ugljen monoksid:	
- čvrsta goriva	1.000 mg/m ³ n
2) azotni oksidi:	
- čvrsta goriva	400 mg/m ³ n
- tečna goriva	450 mg/m ³ n
- gasovita goriva	125 mg/m ³ n
3) dimni broj	
-čvrsta goriva	1
-tečna goriva:	
- ekstra lako	1
- lako	1
- srednje i teško	2
-gasovita goriva	0
4)čvrste čestice	
- čvrsta goriva	150 mg/m ³ n
- tečna goriva:	
-ekstra lako	30 mg/m ³ n
-lako	50 mg/m ³ n
-srednje i teško	60 mg/m ³ n

B. Granične vrijednosti dimnog broja, emisije CO i NO_x za nova mala postrojenja za sagorijevanje zavisno od vrste goriva

Čvrsta goriva

1) dimni broj	≤ 1
2) ugljen monoksid:	
- postrojenja toplotne snage 50 kW _{th} - 150 kW _{th}	4.000 mg/m ³ n
- postrojenja toplotne snage 150 kW _{th} - 500 kW _{th}	2.000 mg/m ³ n
- postrojenja toplotne snage 500 kW _{th} - 1 MW _{th}	1.000 mg/m ³ n
3) azotni oksidi (izraženi kao NO ₂)	
- postrojenja toplotne snage 100 kW _{th} -1 MW _{th}	250 mg/m ³ n

Granična vrijednost emisije za nova mala postrojenja za sagorijevanje na čvrsta goriva i to na ugalj, brikete od uglja i koks, odnosi se na zapreminski sadržaj kiseonika u otpadnom gasu od 7%, a za postrojenja na ostala čvrsta goriva granična vrijednost emisije odnosi se na zapreminski sadržaj kiseonika u otpadnom gasu od 13%.

3. Fugitivne i potencijalne emisije

Osnovni specifični zagađivači atmosfere kada je u pitanju navedena predmetna djelatnost, a koji predstavljaju manje emisije u zrak, su otpadni produkti intenzivnih metaboličkih procesa kao što su NH₃, H₂S i CO₂ i CO u vidu plinovite faze.

Ti se produkti ventilacijom emituju u okolnu atmosferu, ali u vrlo niskim koncentracijama, te se procjenjuje da značajno ne utiču na kvalitet zraka, a isto tako i na biosferu uključujući i poljoprivrednu djelatnost.

Fumigacija je postupak uništavanja insekata (dezinfekcije) plinom, odnosno vrlo jakim otrovima (T+). Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata), fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene firme sa educiranim i tehnički sposobljenim kadrovima. Kao supstanca za fumigaciju koristi se FORMASTER G 730 g, a plin nastao sagorijevanjem je formaldehid. Prilikom obavljanja samog procesa ne dolazi do značajne emisije formaldehida u okolinu, obzirom da se proces obavlja u zatvorenom prostoru, uz punu primjenu zaštitnih sredstava i uz poštovanje zakonskih normativa. Navedeni proces obavlja nadležna Veterinarska služba.

Za vrijeme prozračavanja peradarnika dolazi do emisije u zrak i prašine. Prašina se sastoji od sitnih čestica hrane i paperja. Emisija ove prašine je, kako je i navedeno povremena i nije intenzivna, te ne utiče u velikoj mjeri na okoliš. Ova prašina se uglavnom zadržava u unutar samog proizvodnog prostora te se redovno čisti od strane zaposlenika.

Pojava neugodnih mirisa na lokaciji nije osjetna radi pravovremenih poduzetih mjera i kvalitetnog vođenja samog procesa, a intenzitet zavisi i od procesa mikrobiološke razgradnje organske tvari i vremenskim prilikama (intenzivnije je za vrijeme ljetnih mjeseci i prilikom čišćenja farme).

Na navedenoj lokaciji nisu vršena mjerenja kvaliteta zraka.

3.1. Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak

Emisiono mjesto (referentni broj)	Opis	Uzrok (uslov) koji emisiju može da izazove	Detalji o emisiji (Potencijalna maksimalna emisija)		
			Materijal	mg/Nm ³	kg/h

* Nije primjenjivo

4. Emisije u vode

4.1. Emisije u površinske vode

Emisiono mjesto: V1, E1, Emisija u vode iz objekta I

Emisiono mjesto Ref. Br:	V ₁ , E ₁
Izvor emisije:	Reviziono okno nakon separatora ulja i masti
Lokacija:	ZEDINA d.o.o. Farma za tov brojlera Objekat I
Koordinate po državnom koordinatnom sistemu:	6518727, 4952115
Ime recipijenta (rijeka, jezero...):	Rijeka Spreča
Protok recipijenta:	nema podataka - protok u sušnom periodu nema podataka - m ³ .s-1 95% protok
Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija:	kg/dan – nema podataka

Detalji o emisijama (monitoring 2023):

Emitovana količina			
Prosječno/dan	0,2 m ³ /dan	Maksimalno/dan	- m ³
Maksimalna vrijednost/sat	- m ³		

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

Periodi emisije (prosjek)	Tokom čitave godine a prema planu proizvodnje
---------------------------	---

„ZEDINA“ d.o.o. Doboj Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

Emisiono mjesto: V2, E2, Emisija u vode iz objekta II

Emisiono mjesto Ref. Br:	V ₂ , E ₂
Izvor emisije:	Reviziono okno nakon separatora ulja i masti
Lokacija:	ZEDINA d.o.o. Farma za tov brojlera Objekat I
Koordinate po državnom koordinatnom sistemu:	6518623, 4952047
Ime recipijenta (rijeka, jezero...):	Rijeka Spreča
Protok recipijenta:	nema podataka - protok u sušnom periodu nema podataka - m ³ .s-1 95% protok
Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija:	kg/dan – nema podataka

Detalji o emisijama (monitoring 2023):

Emitovana količina			
Prosječno/dan	1 m ³ /dan	Maksimalno/dan	- m ³
Maksimalna vrijednost/sat	- m ³		

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

Periodi emisije (prosjek)	Tokom čitave godine a prema planu proizvodnje
---------------------------	---

4.2. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabelu za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Emisiono mjesto: V1, E1, Emisija u vode iz objekta I

Parametar	Prije tretmana				Na ispustu u recipijent ³				Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%)
	Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l)	Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l)	kg/dan	kg/god	Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l)	Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l)	kg/dan	kg/god	
Protok	-	-	-	-	0,2 m ³ /dan	-	-	-	-
Temperatura	-	-	-	-	11,0 °C	-	-	-	-
pH vrijednost	-	-	-	-	7,63	-	-	-	-
Elektroprovodljivost	-	-	-	-	463 µS/cm	-	-	-	-
Boja	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Ukupne suspendovane materije	-	-	-	-	25	-	-	-	-
Hemiska potrošnja kiseonika	-	-	-	-	38,4	-	-	-	-
Biološka potrošnja kiseonika	-	-	-	-	9	-	-	-	-
Sadržaj rastvorenog kisika	-	-	-	-	8,24	-	-	-	-
Amonijačni azot	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-
Ukupni azot	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-
Ukupni fosfor	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-
Taložive tvari	-	-	-	-	0,1 ml/l	-	-	-	-
Test toksičnosti (48LC ₅₀)	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
Ukupna masti i ulja	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-

³ Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda br. 1807/23A, 28.12.2023. – RGH Inspekt d.o.o. Sarajevo

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

Emisiono mjesto: V2, E2, Emisija u vode iz objekta II

Parametar	Prije tretmana				Na ispustu u recipijent ⁴				Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%)
	Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l)	Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l)	kg/dan	kg/god	Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l)	Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l)	kg/dan	kg/god	
Protok	-	-	-	-	1 m ³ /dan	-	-	-	-
Temperatura	-	-	-	-	11,5 °C	-	-	-	-
pH vrijednost	-	-	-	-	7,88	-	-	-	-
Elektropro-vodljivost	-	-	-	-	298 µS/cm	-	-	-	-
Boja	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-
Ukupne suspendovane materije	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Hemadska potrošnja kiseonika	-	-	-	-	44,8	-	-	-	-
Biološka potrošnja kiseonika	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Sadržaj rastvorenog kisika	-	-	-	-	7,66	-	-	-	-
Amonijačni azot	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-
Ukupni azot	-	-	-	-	3,48	-	-	-	-
Ukupni fosfor	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-
Taložive tvari	-	-	-	-	0,1 ml/l	-	-	-	-
Test toksičnosti (48LC ₅₀)	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
Ukupna masti i ulja	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-

⁴ Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda br. 1806/23A, 28.12.2023. – RGH Inspekt d.o.o. Sarajevo

4.2.1. Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

Prema Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) granične vrijednosti su date u nastavku:

Parametar	Jedinica mjere	Granična vrijednost	
		Površinska vodna tijela	Javna kanalizacija
Temperatura	°C	30	40
pH vrijednost	pH jedinica	6,5-9,0	6,5-9,5
Ukupne suspendovane materije	mg/l	35	400
Hemijska potrošnja kiseonika	mg/l	125	700
Biološka potrošnja kiseonika	mg/l	25	250
Amonijačni azot	mg/l	10	40
Ukupni azot	mg/l	15	100
Ukupni fosfor	mg/l	2,0	5
Taložive tvari	ml/l	0,5	10,0
Test toksičnosti (48LC ₅₀)	%	>50	
Ukupna masti i ulja	mg/l	20	100

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

4.3. Emisije koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije

Emisiono mjesto:

Emisiono mjesto ref. br.:	-
(Ref.br mora odgovarati broju na mapi lokacije)	-
Mjesto povezivanja s kanalizacijom:	-
Koordinate u DKS-u	-
Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda	-
Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje?	-
Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije	-

Detalji o emisijama:

Emitovana količina			
Prosječno/dan	vremenski uslovljeno m ³ /dan	Maksimalno/dan	Vremenski uslovljeno
Maksimalna vrijednost/sat	- m ³	-	-

Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

Periodi emisije (prosjek)	min/h - h/dan - dan/god - radni sati u godini -
---------------------------	--

*Nije primjenjivo

4.4. Emisije u sistem javne kanalizacije - Karakteristike emisija

Nije primjenjivo

4.4.1. Navesti granične vrijednosti emisija supastanci i parametre kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sistem javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

Nije primjenjivo

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

5. Emisije u tlo

Aplikacija stajskog gnojiva na poljoprivredne površine može imati negativan utjecaj na tlo ako se neadekvatno primjenjuje na poljoprivredne površine (količina, vrijeme primjene i dr.). Negativni uticaji se mogu očitovati kroz smanjenje biološke aktivnosti tla, povećanje kiselosti tla, nakupljanja pojedinih elemenata do razine toksičnosti itd. S ciljem sprečavanja negativnih uticaja na tlo, stajski gnoj je potrebno aplicirati na tlo u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse (Nitratna direktiva EU 91/676/ECC) tj. u količinama i u vremenu u kojima se osigurava optimalna opskrba usjeva hranjivima. Ova direktiva se odnosi na smanjenje onečišćenja nitratima iz poljoprivrede:

- U početnom četverogodišnjem razdoblju najveća dopuštena količina unosa čistog dušika (N) putem organskog gnojiva iznosi 210 kg N/ha godišnje,
- ograničenje unosa organskog N nakon 4 godine je 170 kg N/ha (+120 kg P₂O₅ i 300 kg K₂O po ha),
- Zbrinjavanje stajskog gnojiva u prikladne spremnike za razdoblje od min. 6 mjeseci
- ograničenja gnojidbe: godišnje doba, oborine, blizina vodotoka, nagib terena, struktura tla;
- Gnojidba prema potrebi poljoprivredne kulture;
- Dodani N u tlo – razlika između potreba biljke i aktualne opskrbljenoosti.

Stajsko gnojivo se ne aplicira u krugu predmetnog pogona nego se predaje zainteresovanim korisnicima koji isti koriste u poljoprivredne svrhe-pođubravanje poljoprivrednih površina, te je to indirektni uticaj ili emisija na tlo. Predmetni pogon-društvo nema uticaj na indirektne emisije u tlo osim da korisnicima stajskog gnojiva izda preporuke vezano za adekvatnu aplikaciju stajskog đubriva.

Leševi uginulih brojlera se, nakon utvrđivanja uzroka uginuća od strane ovlaštene veterinarske stanice, zbrinjavaju od strane ovlaštenog pravnog lica uz poštivanje svih zakonskih normativa.

6. Buka

6.1. Emisija buke – Zbirna lista izvora buke

Izvor	Emisiono mjesto Ref. Br	Oprema Ref. Br	Zvučni pritisak (dBA) na referentnu udaljenost	Periodi emisije
			Dan	
-	-	-	-	-

Nije primjenjivo – nije vršeno ispitivanje okolinske buke

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOiT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

6.2. Granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti
Nije primjenjivo

7. Vibracije

Nije primjenjivo.

8. Nejonizirajuće zračenje

Nije primjenjivo.



F. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA

1. Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja

1. Praćenje emisije

Mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak vrši se na dimnjaku kotlovnice objekta I i objekta II. Zagrijavanje objekata se vrši preko kotlova na čvrsto gorino - ugalj. Kontrolisanje nivoa okolinske buke do sada nije vršeno. Ispitivanje otpadnih voda se vrši jednom godišnje. Kompletan monitoring se vrši u skladu sa monitoring planom iz postojeće okolinske dozvole.

2. Tačke emisije (ispusti)

Sva relevantna emisiona mjesta na farmi ZEDINA d.o.o. Doboј Istok su opisana u poglavlju C. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA, tačka 3.4. Referentna oznaka emisijskih tačaka (oznaka Z za zrak, V za vodu, T za tlo, K za sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/ dijagramu toka

3. Lokacija mjerjenja/uzorkovanja

Sve lokacije mjerjenja/uzorkovanje se nalaze u kompleksu farme ZEDINA d.o.o. Doboј Istok i grafički su prikazane na mapi – Prilog 12.

4. Metode mjerjenja/uzorkovanja

Metodologija mjerjenja, izbor mjerne opreme, izvođenje mjerjenja kao i obrada mjernih rezultata izvršena je u skladu sa BAS ISO/IEC 17025:2018.

Pogledati tabelu u podnaslovu 8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka poglavlja F.

5. Učestalost mjerjenja

Osnova za mjerjenje, ispitivanje i ocjenu uticaja na okoliš vrši se u skladu sa Rješenjem o okolinskom dozvolom br. 12/01-1-19-020320/21 od 28.12.2022. godine, Rješenjem o okolinskoj dozvoli br. 12/01-1-23-005684/18 od 01.08.2018. godine, Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, br. 15/21), Zakonom o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03, 04/10), Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/06), Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03, 72/09 i 92/17), Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, br. 110/12, „Službene novine TK“ br. 03/16) i drugim Zakonima koji ovdje nisu pobrojani, ali se direktno ili indirektno vežu za zaštitu okoliša.

Na predmetnoj lokaciji, monitoring emisije zagađujućih materija u zrak vrši se jednom godišnje.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

Prema propisima Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20), minimalan broj godišnjih uzorkovanja zavisi od proticaja (količine tehnološke otpadne vode) i iznosi:

Broj ispitivanja otpadnih voda u zavisnosti od protoka

Protok otpadne vode m ³ /dan	Broj ispitivanja u toku godine
<5	1
5-20	2
20-50	4
50-100	6
100-500	8
>500	12

Ispitivanje otpadnih voda se vrši jednom godišnje nakon tretmana u separatoru ulja masti.

Kontrolisanje nivoa okolinske buke do sada nije vršeno na lokaciji.

U svrhu monitoringa krutog otpada koji nastaje na lokaciji donesen je Plan upravljanja otpadom, koji je izrađen kao prilog ovom dokumentu, kojim se obezbeđuje: smanjenje otpada po količini, tretiranje nastalog otpada na način kojim se osigurava povrat sirovinskog materijala, redovan odvoz otpada sa lokacije i smanjenje od rizika zagađenja: vode, zraka i tla. Također, imenovana je odgovorna osoba za sprovođenje donešenog Plana upravljanja otpadom, a koja je u obavezi vođenja pismenih zabilješki - Dnevnika rada o količini nastalog otpada po kategorijama u skladu sa listom otpada, čišćenja i održavanja strojeva.

6. Uslovi mjerena/uzorkovanja

Uslovi mjerena/uzorkovanja moraju zadovoljavati propisane standarde, tako da se mjerena/uzorkovanja mogu provoditi tehnički odgovarajuće i bez opasnosti po izvrsioca. Svako mjerno mjesto mora biti pristupačno. Isto tako, sva mjerna oprema mora biti uskladjena sa standardima i mora biti kalibrirana, što se dokazuje prilaganjem akreditacije uz izvještaje o monitoringu. Sva mjerena i uzorkovanja moraju se provoditi pri optimalnom režimu rada pogona i postrojenja.

7. Parametri nadzora rada pogona/postrojenja

- a) Tehnička ispravnost i funkcionalnost uređaja za tretman otpadnih voda;
- b) Emisija zagađujućih materija u zrak iz pogona, objekata i instalacija, te sa manipulativnih prostora;
- c) Praćenje emisije buke u cilju otklanjanja uzroka njene pojave i sprečavanja negativnih uticaja na okoliš i lokalno stanovništvo;
- d) Sakupljanje, skladištenje i otprema svih vrsta otpada i uredno vođenje evidencije u cilju sprečavanja negativnih uticaja na okoliš;

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

e) Nadzor nad obavljanjem radnih aktivnosti i operacija u svrhu preveniranja emisija i negativnih uticaja na okoliš, čišćenje manipulativnih površina i skladišta.

8. Analitička metodologija

Mjerenja emisija u zrak i nivoa buke u okolini postrojenja se vrše prema standardnim metodama i korištenjem kalibriranih mjernih uređaja. Analiza i ocjena rezultata mjerenja je izvršena prema propisanim graničnim vrijednostima. O rezultatima vršenja nadzora rada pogona i postrojenja treba voditi urednu evidenciju, posebno prilikom konstatovanja neusklađenosti sa planom mjera i zakonskom regulativom, te prilikom registrovanja povećanih emisija i incidentnih slučajeva koji uzrokuju negativne uticaje na okoliš. U takvim situacijama u evidenciju treba obavezno unijeti da li je i šta je poduzeto u cilju otklanjanja uzroka povećane emisije, te da li su postignuti zadovoljavajući efekti i cilju postizanja optimalnih uslova i normalnih ekoloških performansi.

9. Tijelo koje provodi mjerenja/uzorkovanja

Sva mjerenja i analizu rezultata mjerenja mora vršiti ovlaštena i akreditovana laboratorijska. Akreditovana ispitna laboratorijska koja je vršila monitoring je Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo.

10. Organizacija koja provodi analizu/laboratorijsku

Analizu i ocjenu rezultata monitoringa, odnosno okolinskih mjerenja provodi akreditovana ispitna laboratorijska Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo.

11. Autorizacija/akreditacija za mjerenje ili autorizacija/akreditacija laboratorijska

Ispitna laboratorijska Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, Certifikat o akreditaciji broj LI-03-01.

12. Vrednovanje rezultata mjerenja

Važeća zakonska regulativa na osnovu koje se vrši monitoring i vrednovanje rezultata mjerenja **emisija u zrak**:

- Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 4/10);
- Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“ broj 9/14, 97/17),
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine FBiH“, br. 03/13 i 92/17).

Prema izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zrak i preračunatim vrijednostima, na stacioniranom izvoru objekta I i objekta II, dobijene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti emisija propisane važećim zakonskim i podzakonskim normama.

Shodno rezultatima provedene analize otpadnih voda, u skladu sa Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20, 96/20 i 1/24) parametri kvaliteta otpadnih voda iz objekta I i objekta II zadovoljavaju kriterije navedene u uredbi.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

Kompletan proces upravljanja (prikljicanja, skladištenja i zbrinjavanja) svih vrsta otpada koji nastaje na bilo koji način tokom normalnog rada pogona, definisan je Planom upravljanja otpadom.

Bitno je napomenuti da Operater selektivno prikuplja i zbrinjava sve vrste generiranog otpada, te je u skladu sa zakonskim obavezama imenovano lice koje će vršiti upravljanje otpadom na lokaciji. Sav otpad se adekvatno zbrinjava prema važećoj zakonskoj regulativi.

13. Metoda evidencije i pohranjivanja podataka

Interno vođenje evidencija u elektronskoj formi i čuvanje važećih izvještaja u arhivi predmetnog Društva.

14. Planirane promjene nadzora

Temeljni cilj promjene nadzora jeste integriranje mjera i aktivnosti za sprečavanje/smanjenje emisija i negativnih uticaja na okoliš u sistem upravljanja procesima i radnim aktivnostima u ZEDINA d.o.o. Doboј Istok, farma za tov brojlera, što podrazumijeva da zaštita okoliša postane obaveza svakog radnog mesta i svakog zaposlenika u ovom pogonu.

15. Nadzire li se stanje okoliša?

Da. Na lokaciji se redovno vrši monitoring svih okolinskih parametara kako je to definisano važećom zakonskom regulativom, vodnim aktima i važećom okolinskom dozvolom.

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

2. Ocjena emisija u zrak

Emisija u zrak iz objekta I

Tačka emisije Referentni brojevi	Opis	Detalji emisije				Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.)
		Materijal	mg/Nm ³	kg/h	kg/god.	
Z1 Kotlovsко postrojenje Objekat I	Postrojenje za sagorijevanje, koje se koristi za grijanje prostorija; Kotao na ugalj TKV 350 Ser.br. 48/2011; Proizvođač Topling prnjavor, snage 350 kW _{th} proizveden 2011. godine. Prema lab. Izvještaju o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak mjerno mjesto za kotao ne zadovoljava uslove propisane standardom BAS EN 15259.	CO ₂	5,96 vol%	-	-	Ne
		CO	534,31	-	-	
		SO ₂	1164,66	-	-	
		NO _x	310,92	-	-	
		O ₂	14,25 vol%	-	-	
		Čvrste čestice/prashi na niske koncentracije	125,21	-	-	
		Dimni broj	0	-	-	

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Emisija u zrak iz objekta II

Tačka emisije Referentni brojevi	Opis	Detalji emisije				Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.)
		Materijal	mg/Nm ³	kg/h	kg/god.	
Z2 Kotlovsko postrojenje Objekta II	Postrojenje za sagorijevanje, koje se koristi za grijanje prostorija; Kotao na ugalj CTG 550, s.br. 21-26885/26904; Proizvođač Termomont, snage 550 kW _{th} proizведен 2020. godine. Prema lab. Izvještaju o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak mjerno mjesto za kotao ne zadovoljava uslove propisane standardom BAS EN 15259.	CO ₂	6,95 vol%	-	-	Ne
		CO	683,11	-	-	
		SO ₂	942,15	-	-	
		NO _x	249,04	-	-	
		O ₂	13,25 vol%	-	-	
		Čvrste čestice/prashi na niske koncentracije	98,49	-	-	
		Dimni broj	0	-	-	

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

3. Ocjena emisija u vode

3.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Emisija u vode iz objekta I

Parametar	Rezultati (mg/l)	Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.)	Normalni analitički opseg	Analitička metoda/tehnika	Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.)
	Datum 28.12.2023.				
Protok	0,2 m ³ /dan	Ručno, trenutni jednokratni uzorak	-	Interni metod po RU 8062586	Separator ulja imasti
Temperatura	11,0 °C		30	BAS DIN 38404-4:2010	
pH vrijednost	7,63		6,5-9,0	BAS EN ISO 10523:2013	
Elektropro-vodljivost	463 µS/cm		-	BAS EN 27888:2002	
Boja	5		-	BAS EN ISO 7887:2013	
Ukupne suspendovane materije	25		35	BAS EN 872:2006	
Hemijska potrošnja kiseonika	38,4		125	Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017	
Biološka potrošnja kiseonika	9		25	BAS ISO 5815-1:2020	
Sadržaj rastvorenog kisika	8,24		-	BAS EN 5814:2014	
Amonijačni azot	0,53		10	BAS ISO 7150:2002	
Ukupni azot	4,12		15	Računarski metod	
Ukupni fosfor	0,29		2	BAS ISO 6878:2006	
Taložive tvari	0,1 ml/l		0,5	Standard metod 2540F:2017	
Test toksičnosti (48LC ₅₀)	100 %		>50%	BAS EN ISO 6341:2014	
Ukupna masti i ulja	0,0		20	ASTM D 7678-17	

Emisija u vode iz objekta II

Parametar	Rezultati (mg/l)	Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni,	Normalni analitički opseg	Analitička metoda/tehnika	Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.)
-----------	------------------	---	---------------------------	---------------------------	---

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

		trenutni kompozitni itd.)			
	Datum 28.12.2023.				
Protok	1 m ³ /dan	Ručno, trenutni jednokratni uzorak	-	Interni metod po RU 8062586	Separator ulja imasti
Temperatura	11,5 °C		30	BAS DIN 38404-4:2010	
pH vrijednost	7,88		6,5-9,0	BAS EN ISO 10523:2013	
Elektropro-vodljivost	298 µS/cm		-	BAS EN 27888:2002	
Boja	2,5		-	BAS EN ISO 7887:2013	
Ukupne suspendovane materije	28		35	BAS EN 872:2006	
Hemijska potrošnja kiseonika	44,8		125	Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017	
Biološka potrošnja kiseonika	10		25	BAS ISO 5815-1:2020	
Sadržaj rastvorenog kisika	7,66		-	BAS EN 5814:2014	
Amonijačni azot	0,48		10	BAS ISO 7150:2002	
Ukupni azot	3,48		15	Računarski metod	
Ukupni fosfor	0,23		2	BAS ISO 6878:2006	
Taložive tvari	0,1 ml/l		0,5	Standard metod 2540F:2017	
Test toksičnosti (48LC ₅₀)	100 %		>50%	BAS EN ISO 6341:2014	
Ukupna masti i ulja	0,0		20	ASTM D 7678-17	

3.2. Ocjena uticaja ispuštanja emisija u sistem javne kanalizacije

Nije primjenjivo.

3.3. Ocjena kvaliteta podzemnih voda

Nije primjenjivo.

4. Emisije u tlo

4.1. Rasprostiranje poljoprivrednog i nepoljoprivrednog otpada

Stajsko gnojivo koje nastaje na predmetnoj lokaciji se prodaje pravnom licu AgroLife d.o.o. Gradačac. Ne odlaže se i ne aplicira na predmetnoj lokaciji.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

Prilikom čišćenja objekata iskorištena prostirka za piliće se odmah utovara u transportna sredstva i odvlači od strane kupca.

Načini zbrinjavanja ostalih vrsta otpada koje nastaju obavljanjem svakodnevnih aktivnosti na farmi za tov brojlera su detaljno opisani u Planu upravljanja otpadom koji je sastavni dio ovog Zahtjeva.

Vlasnik zemljišta	Lokacija na kojoj se vrši rasprostiranje	Podaci sa mape br.	Ref. Br.	Potrebe za fosfornim đubrivom za svaku farmu (1)

Vlasnik zemljišta/Farmer _____

Referentna mapa

Identitet površine	
Ukupna površina (ha)	
(1) Upotrebljiva površina (ha)	
Test zemljišta na fosfor mg/l	
Datum izrade testa za fosfor	
Kultura	
Potrebe za fosforom (kg P/ha)	
Količina mulja rasprostranjena na farmi (m ³ /ha)	
Procjenjena količina fosfora u mulju rasprostranjenom na farmi (kg P/ha)	
(2) Zapremina na koju treba da se aplicira (m ³ /ha)	
Aplicirani fosfor (kg P/ha)	
Ukupna količina rasprostranjenog mulja (m ³)	

Ukupna količina koja se može unijeti na farmu

Koncentracija fosfora u materijalu koji se rasprostire	- kg fosfor/m ³
Koncentracija azota u materijalu koji se rasprostire	- kg azot/m ³
Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (organska đubriva, itd.)	

*Nije primjenljivo

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

4.2. Ocjena kvaliteta zemljišta/ podzemnih voda

Monitoring kvaliteta zemljišta i podzemnih voda na predmetnoj lokaciji se ne provodi.

5. Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje

Ocjena upravljanja otpadom

Naziv i broj otpada	Opis otpada	Godišnja količina proizvedenog otpada	Godišnja količina obrađenog otpada (t)	Postupak obrade otpada i sistem smanjenja proizvodnje količina otpada	Otpad skladišten na lokaciji (metod, lokacija i ugovarač)
Talozi od ispiranja i čišćenja 02 01 01	Otpad nastao čišćenjem objekata za tov	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom ugovoru	Septička jama bez preliva efluenta
Otpadna životinjska tkiva 02 01 02	Uginule jedinke	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o. Doboј Istok, prema zaključenom ugovoru	Namjenske posude sa hlađenjem
Životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući pokvarenu slamu), efluenti, koji se posebno sakupljaju i obrađuju izvan kruga njihovog nastanka 02 01 06	Otpad nastao kao nus produkt metaboličkih procesa pilenki i iskorištena strelja (slama)-suh otpad	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane AgroLife d.o.o. Gradačac prema zaključenom ugovoru	Ne odlaže se na lokaciji. Prilikom čišćenja utovara se u kamione i odmah se transportuje od strane kupca
Otpad od hemikalija koje se koriste u	Otpad od hemikalija koje se koriste prilikom čišćenja i dezinfekcije	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres	Septička jama bez preliva efluenta

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

poljodjelstvu a koji nije naveden pod 02 01 08 02 01 09	objekata			AD Doboј, prema zaključenom ugovoru	
Šljaka sa rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlova (osim prašine navedene pod 10 01 04) 10 01 01	Otpad nastao prilikom sagorijevanja mrkog uglja	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o. prema zaključenom ugovoru	-
Otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije 18 02 03		-	-	Poslove koji kao rezultat mogu produkovati navedeni otpad obavlja ovlaštena veterinarska služba,	-
Lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07 18 02 08	Otpad nastao prilikom redovnih ili eventualno potrebnih aktivnosti koje provodi Veterinarska služba	-	-	koja nakon obavljenе aktivnosti otpad u namjenskim posudama odnosi sa sobom i odlaže isti na adekvatan način u krugu vlastite lokacije. Tako da ova vrsta otpada ne zaostaje na lokaciji predmetnog pogona. Navedeni otpad se zbrinjava okviru veterinarske službe od strane ovlaštene organizacije	-

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 20 01 36	Otpad nastao pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja	-	-	Pod ovom vrstom otpada podrazumijeva se otpad koji nastaje pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja. Obzirom da se biraju kvalitetne svjetiljke to se dešava veoma rijetko, ali kada se desi taj se nastali otpad adekvatno odmah po zamjeni dotrajalih dijelova na adekvatan način odnosi sa predmetne lokacije i propisno odlaže posredstvom ovlaštene organizacije	-
Miješani komunalni otpad 20 03 01	Otpad koji nastaje radom uposlenika u kompleksu farme	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane JKP Čisto d.o.o., prema zaključenom ugovoru	Namjenski kontejneri/posude za komunalni otpad
Muljevi iz septičkih jama 20 03 04	Otpad koji nastaje u prostorijama za tov brojlera i sanitarnim čvorovima. Muljevi se sistemom kanalizacije	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom	Septička jame za prihvat sanitarno-fekalnih i tehnoloških otpadnih voda

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

	odvode u septičke jame			ugovoru	
Otpad od hemikalija koje se koriste u poljodjelstvu a koji sadrži opasne tvari 02 01 08*	Otpadne vode nastale prilikom čišćenja objekata koje mogu sadržavati opasne materije. Prethodno se obavi suho čišćenje pa se kao rezultat proizvede manje tehnološke vode	-	-	Preuzimanje i zbrinjavanje od strane K.P. Progres AD Doboј, prema zaključenom ugovoru	Septička jame za prihvat sanitarno-fekalnih i tehnoloških otpadnih voda
Muljevi iz odvajača ulje/voda 13 05 02*	Otpad iz separatora ulja i masti	-	-	Čišćenje separatora ulja i masti, preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada iz separatora obavlja KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, prema zaključenom ugovoru	-
Uljana voda iz odvajača ulje/voda 13 05 07*		-	-		-
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materije ili je onečišćena opasnim materijema 15 01 10*	Ambalaža od sredstava za dezinfekciju	-	-	Dijelom ovlaštena firma za odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada, ambalaža od fumigenata ili aktivnostima koje provodi ovlaštena Veterinarska stanica. Iсти poslije izvršene aktivnosti odnose predstavnici Veterinarske	Ne odlaže se na predmetnoj lokaciji

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

				stanice u adekvatnim vrećicama ili posudama i odlažu u skladu sa zakonskim okvirima	
Ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije* 18 02 02*	Otpad nastao prilikom redovnih ili eventualno potrebnih aktivnosti koje provodi Veterinarska služba	-	-	Poslove koji kao rezultat mogu produkovati navedeni otpad obavlja ovlaštena veterinarska služba, koja nakon obavljene aktivnosti otpad u namjenskim posudama odnosi sa sobom i odlaže isti na adekvatan način u krugu vlastite lokacije. Tako da ova vrsta otpada ne zaostaje na lokaciji predmetnog pogona. Navedeni otpad se zbrinjava okviru veterinarske službe od strane ovlaštene organizacije	-
Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod	Otpad nastao pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja	-	-	Pod navedenim otpadom se pretežno	-

„ZEDINA“ d.o.o. Doboј Istok - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente 20 01 35*				podrazumijeva otpad koji nastaje pri zamjeni dotrajalog osvjetljenja. Obzirom da se biraju kvalitetne svjetiljke to se dešava veoma rijetko, ali kada se desi taj se nastali otpad adekvatno odmah po zamjeni dotrajalih dijelova na adekvatan način odnosi sa predmetne lokacije i propisno odlaže posredstvom ovlaštene organizacije	
--	--	--	--	--	--

Nakon uspješnog boravka u proizvodnoj hali živina se iznosi i utovara u prevozna sredstva koji voze živinu na klanje na drugu lokaciju, a proizvodna hala podliježe procesu čišćenja i dezinfekcije. Na predmetnoj lokaciji se praktikuje prvo suho čišćenje a nakon toga mokro i dezinfekcija.

Otpad se odlaže adekvatno, prema vrsti i namjeni, a kako je navedeno u tabelama koje obrađuju upravljanje otpadom, a kako bi se spriječila dalja onečišćenja i zagađenja okoliša.

Hrana za brojlere uglavnom dolazi u rinfuzi i skladišti se u silose. Ostatak hrane dolazi u plastičnim vrećama koje su povratne. Također, ambalaža u kojoj dolaze brojleri je povratna tako da na lokaciji nema otpadne ambalaže ovog porijekla.

Društvo ZEDINA d.o.o. Doboј Istok posjeduje potpisane potrebne ugovore za zbrinjavanje otpada.

6. Ocjena ambijentalne buke

	Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok)	Nivo buke /dB(A)			Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.)
		L(A)eq	L(A)10	L(A)90	
1. Granica instalacije					
Mjesto 1:		-	-	-	-
Mjesto 2:		-	-	-	-
Mjesto 3:		-	-	-	-
Mjesto 4:		-	-	-	-
Mjesto 5:		-	-	-	-

* Nije vršeno mjerjenje okolinske/ambijentalne buke

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

7. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

Provođenje mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i produkcije otpada treba da bude kontinuirano. U nastavku su date mjere za sprečavanje ili smanjenje negativnog uticaja emisija u okoliš.

7.1. Navedi i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje (ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i rokove za njihovu realizaciju

Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija u zrak:

- Predmetni objekti su izgrađeni prema standardima i normativima za objekte ovakve namjene;
- Pažljivo odabiranje i kontrola sirovina koje ulaze u kotao, bez ikakvih štetnih primjesa koje bi mogle uticati na povećanje emisije u zrak, u cilju smanjivanja/minimiziranja emisija;
- Redovno čišćenje i održavanje toplovodnih kotlova i ostalih dijelova kotlovnica;
- Praćenje kvaliteta i utroška korištenog energenta;
- Redovno obavljanje mjerjenja emisija dimnih plinova iz dimovodnih kanala;
- Redovno održavanje vozila, ograničenje kretanja vozila na 10 km/h u poslovnom krugu;
- Planska nabavka sirovina i pomoćnih materija te smanjenje saobraćanja vozilima na minimum u krugu predmetnog pogona;
- Održavanje čistoće u i oko predmetnih objekata prema standardima i normativima za ovu vrstu industrije;
- Redovno periodično nasipanje stelje u toku turnusa (koja se po potrebi i planski dovozi na lokaciju) preko izmeta brojlera kako bi se smanjila emisija zagađujućih materija u okoliš;
- Redovno održavanje protivpožarne opreme, te obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu u predviđenim zakonskim rokovima, od strane ovlaštenih ustanova.

Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija u vode:

- Izgrađene armirano – betonske, vodonepropusne septičke jame, bez ispuštanja efluenta za prihvat i tretman sanitarno – fekalnih i tehnoloških otpadnih voda sa povremenim pražnjenjem i čišćenjem;
- Izgrađeni separatori ulja i masti za tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa parking i manipulativnog asfaltiranih površina, koji se povremeno čisti;

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

- Objekte za tretman otpadnih voda (septičke jame i separatore ulja i masti) održavati u funkcionalnom stanju i redovno čistiti od strane specijaliziranih pravnih lica;
- Nakon završenog turnusa praktikovati prvo suho čišćenje a nakon toga mokro;
- Interni kanalizacijski sistem u cijelini je izведен od vodonepropusnog materijala;
- Sve slivne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno;
- Sve radne površine predmetnih objekata su betonirane/asfaltirane;
- Redovno obavljanje monitoringa otpadnih voda;
- Investitor je dužan pridržavati se uslova propisanih u vodnim aktima izdatim od strane "Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo" i "Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona".

Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija okolne buke:

- U slučaju povećanja buke, smanjiti nivo buke tokom proizvodnje kombinacijom sljedećih tehnika, ne remeteći proizvodni proces:
 - zatvarati bučne jedinice,
 - izolirati vibrirajuće jedinice,
 - koristiti unutrašnje i vanjske obloge izrađene od zvučno izolacijskih materijala,
 - zvučno izolirati zgrade,
 - koristiti kanale i ventilatore koji su smješteni u zvučno izoliranoj zgradici,
 - zatvarati vrata i prozore u područjima zahvaćenim bukom;
- Voditi računa o ispravnosti opreme tj. vršiti redovno održavanje i tehničke kontrole;
- Pri nabavci opreme voditi računa o nivou buke koju ona emituje;
- U slučaju proširenja proizvodnje ili nabavke novih strojeva potrebno je utvrditi eventualne nove izvore, te njihov kumulativni učinak na nivo buke;
- Ukoliko mjerenja ukažu na povećan nivo buke zvučno izolirati one dijelove pogona koji su uzrok buke;
- Vršiti monitoring okolinske buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene Novine Federacije BiH, broj: 110/12) i važećom okolinskom dozvolom.

7.2. Nавести i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada i /ili povrata korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju

Mjere za sprečavanje produkcije otpada i /ili povrata korisnog materijala iz otpada

- Kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, vodonepropusni i postavljeni na čvrstoj podlozi;
- U skladu sa zahtjevima Pravilnika o kategorizaciji otpada sa katalogom, zabranjeno je formiranje, deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na nehigijenski način, jer su ta mesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih mirisa;
- U slučaju uginuća brojlera, odlagati ih u prostor/kontejner sa hlađenjem, te nakon utvrđivanja uzroka uginuća od strane nadležne Veterinarske službe, po preporukama iste, u skladu sa zakonskom procedurom, uginule brojlere adekvatno odlagati i o tome voditi evidenciju;
- Sav otpad predavati ovlaštenim organizacijama za zbrinjavanje određene vrste otpada sa kojima operator ima potpisani ugovor. Izuzetak su slučajevi u kojima nadležna Veterinarska služba koja je zadužena za obavljanje određenih aktivnosti na predmetnoj lokaciji naznačeni otpad odnosi sa sobom i adekvatno zbrinjava;
- Mjesta privremenog prikupljanja otpada moraju biti jasno definisana i označena;
- Za zbrinjavanje svih vrsta otpada sa lokacije, posebno opasnog, zaključiti ugovore sa ovlaštenim firmama;
- Plan upravljanja otpadom treba ažurirati svakih 5 godina (shodno članu 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, "Službene novine Federacije BiH br. 72/09);
- Imenovati odgovornu osobu za Plan upravljanja otpadom;
- Educirati osobe koje rukuju otpadom, posebno opasnim otpadom, kao i djelovanja u slučaju akcidentnih situacija;
- Voditi evidencije o količinama i vrstama generiranog otpada sa kojima se upravlja na predmetnoj lokaciji (na mjesечноj i godišnjoj osnovi);
- Osigurati adekvatno skladištenje svih vrsta otpada posebno opasnog otpada;
- Koristiti povratnu ambalažu gdje je to moguće, ukoliko nije zbrinjavati ambalažni otpad preko ovlaštene firme;
- Prilikom predavanja otpada voditi računa da otpad bude praćen ispunjenim formularom (transportna dokumentacija);
- Transportnu dokumentaciju prilikom preuzimanja otpada potpisuju prevoznik otpada i primalac otpada;
- Sa otpadom postupati u skladu sa vežećim Planom upravljanja otpadom koji treba ažurirati svakih 5 godina (član 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, "Službene novine Federacije BiH" br. 72/09) ili prilikom svake značajnije promjene u radu pogona i postrojenja.

7.3. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

Referentni broj emisionog mesta:

Kontroliran i parametar	Oprema	Postojanost opreme	Kalibracija opreme	Podrška opreme
-	-	-	-	-

* Nema sistema za smanjivanje i kontrolu emisija

Praćeni parametar	Monitoring koji treba da se izvede	Oprema za monitoring	Kalibriranje opreme za monitoring
-	-	-	-

* Nema sistema za smanjivanje i kontrolu emisija

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

8. Opis planiranog monitoringa

8.1. Monitoring emisija i mesta uzimanja uzorka

Monitoring plan za mjerjenje emisija u zrak

Parametri emisije u zrak	Učestalost monitoringa	Pristup mjernom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize
SO ₂	1 godišnje periodično	(Z1) Dimnjak kotla u Objektu I (Z2) Dimnjak kotla u Objektu II	BAS EN 14791:2018	BAS EN 14791:2018
NO _x			BAS EN 14792:2018	BAS EN 14792:2018
CO			BAS EN 15058:2018	BAS EN 15058:2018
Čvrste čestice			BAS ISO 9096:2024	BAS ISO 9096:2024
Dimni broj			DIN 51402-1:1986	DIN 51402-1:1986
O ₂ [vol%], CO ₂ [vol%], temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага[%] dimnih plinova			BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018 BAS ISO 10780:2000	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018 BAS ISO 10780:2000

Monitoring plan za mjerjenje emisija u vode

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringa	Pristup mjernom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize	
Protok	Prema uslovima propisanim Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/20)	E1 – okno za monitoring nakon separatora ulja i masti (Objekat I)	Ručno, trenutni jednokratni uzorak	BAS EN ISO 748:2010	
Temperatura				BAS DIN 38404-4:2010	
pH		E2 – okno za monitoring nakon separatora ulja i masti (Objekat II)		BAS EN ISO 10523:2013	
Elektroprovodljivost				BAS EN 27888:2002	
Boja				BAS EN ISO 7887:2013 Metod C	
Ukupne suspendovane materije				BAS EN 872:2006	
Hemijska potrošnja kiseonika				BAS ISO 15705:2005	

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Biološka potrošnja kiseonika				BAS EN ISO 9408:2005
Sadržaj rastvorenog kisika				BAS EN ISO 5814:2014
Amonijačni azot				BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni azot				BAS EN ISO 11905-1:2003
Ukupni fosfor				BAS EN ISO 6878:2006
Taložive tvari po Imhofu				St. Met. 2540(F), izd. APHA- AWWA-WEF 2023
Test toksičnosti (48LC ₅₀) Daphnia magna Straus (%)				BAS EN ISO 6341:2014
Ukupna masti i ulja				St. Met.5520(B), izd. APHA-AWWA-WEF 2023

Monitoring plan za mjerjenje okolinske buke

Parametri emisije buke	Učestalost monitoringa	Pristup mjernom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize
Nivo buke/dB(A) L(A)eq	1 u 3 godine za period dan	Mjerna mjesta 1-6 (okolina objekata, prema najbližim stambenim objektima, kota 0 m)	BAS ISO 1996-1:2020 BAS ISO 1996-2:2020	BAS ISO 1996-1:2020 BAS ISO 1996-2:2020

8.2. Mjerna mjesta i monitoring okoliša

Mjerna mjesta i monitoring su propisani u poglavlju 8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinsna-dozvola>

9. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

9.1. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika

1. Korištenje tehnologije pri kojoj nastaju male količine otpada;
2. Korištenje manje opasnih supastanci;
3. Podsticanje ponovne upotrebe i recikliranje supstanci koje nastaju i koje se koriste u postupku,
i, ako je prikladno, otpada;
4. Uporedivi postupci, uređaji ili metode rada koje su uspješno isprobane u industrijskim razmjerima;
5. Tehnološki napredak i promjene u naučnim saznanjima i shvatanjima;
6. Priroda, učinci i količina predmetnih emisija;
7. Rokovi za stavljanje u pogon novih ili već postojećih postrojenja;
8. Vrijeme potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika;
9. Potrošnja i osobine sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku, kao i njihova energetska efikasnost;
10. Potreba da se opći uticaj emisija na okoliš, kao i njihova opasnost za okoliš, spriječi ili svede na minimum;
11. Potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum;
12. Informacije koje objavljaju javne međunarodne organizacije.

9.2. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa NRT

<p>Opišite ukratko glavne alternative prijedloga sadržanih u zahtjevu, ukoliko ih ima.</p> <p>Alternativna rješenje podrazumijevaju ona rješenja koja na sličan ili identičan način zadovoljavaju proizvodne, društvene, ekonomski aspekte procesa kao i projektovano rješenje. Kako pogon nema značajan negativan uticaj na okoliš, nema ni alternativnih rješenja u pogledu lokacije, tehnologije i sirovina koje se koriste.</p> <p>Opišite sve okolinske aspekte koji su bili predviđeni u odnosu na čistije tehnologije, redukciju otpada i zamjenu sirovina.</p> <p>Za predmetni pogon nisu dostupni kriteriji za određivanje najbolje raspoloživih tehnika. Kako bi se olakšalo smanjenje emisija u vodu, te smanjenje potrošnje vode, izrađen je popis tokova otpadnih voda kao dio sistema upravljanja okolišem (NRT 1,2). Za relevantne emisije u vodu prate se ključni parametri postupka na ključnim lokacijama (NRT 3). Smanjenjem potrošnje vode, smanjuje se količina otpadnih voda (Sekcija 3.1. NRT 7). Obrada otpadnih voda vrši se u skladu sa strategijom upravljanja otpadnim vodama koja uključuje odgovarajuću kombinaciju tehnika prema redoslijedu prioriteta navedenih u stavki NRT 10 i 12.</p>
--

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

1. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2016 (Dostupno na: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/CWW_Bref_2016_published.pdf);
2. PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/902 od 30. svibnja 2016. kojom se utvrđuju zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za zajedničke sustave obrade otpadnih voda i plinova te upravljanja njima u hemijskom sektoru u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Dostupno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=FR>).

Opišite postojeće ili predložene mjere s ciljem da se obezbijedi:

1. Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se sprječile, ili gde je to neizvodljivo, smanjile emisije iz instalacije;
2. Nepostojanje značajnog zagađivanja;
3. Sprječavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; kada se otpad generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se odlaganje istovremeno izbjegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš;
4. Efikasno korištenje energije;
5. Poduzimanje svih mera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od njih;
6. Preduzimanje svih potrebnih mera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici od zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje.

Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanak otpada i emisija:

- Voditi urednu evidenciju u koju će biti upisani podaci važni za rad pogona (vrijeme rada ključne opreme), podaci o količini i načinu odlaganja nastalog otpada, količinu utrošenih sirovina i pomoćnih materijala;
- Pratiti količine utrošenih energenata, vode i električne energije;
- Voditi evidenciju o kvarovima opreme;
- Kontrolirati i čistiti sve odvodne kanale najmanje jednom mjesечно;
- Vršiti redovnu kontrolu ispravnosti opreme, voditi evidenciju o pregledu opreme, voditi evidenciju o čišćenju septičkih jama i voditi pismene zabilješke o datumu čišćenja i količini iscrpanog materijala;
- Voditi evidenciju o monitorinzima;
- Voditi evidenciju o količini i vrsti produkovanog otpada;
- Voditi evidenciju o akcidentnim situacijama ukoliko se dese, vremenskom okviru trajanja iste i metodama sanacije posljedica.

Obrazložiti izbor tehnologije i objasniti (uključujući i finansijske aspekte) zašto, ukoliko je bilo potrebno, nije implementirana tehnologija predložena u tehničkim uputstvima o najboljim raspoloživim tehnikama.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolisna-dozvola>

Implementirana je trenutno najprihvatljivija tehnologija, kako sa aspekta okoliša tako i sa finansijskog aspekta.

Detaljno obrazložiti sva odstupanja od emisija vezanih za primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

- Analizom otpadnih voda utvrđeno je da izmjerene vrijednosti ne prelaze propisane granične vrijednosti.
- Mjerenjem emisije zagađujućih materija u zrak ustanovljeno je da izmjerene vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti.

10. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja

Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša

- Mjere smanjenja negativnih uticaja na zrak;
- Mjere smanjenja negativnog uticaja na vode i tlo;
- Mjere smanjenja negativnog uticaja od buke;
- Mjere smanjenje negativnog uticaja od otpada;
- Mjere za umanjenje potrošnje vode, energije i energetske efikasnosti;
- Ostale mjere za smanjenje negativnih uticaja na okoliš uopšteno.

Navesti i opisati mjere kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva odstupanja od performansi najboljih raspoloživih tehnika

Operater ne posjeduje dokumentaciju koja sadrži podatke vezane za analizu aktivnosti odnosno zadovoljavanje zahtjeva iz referentnih dokumenata za najbolje raspoložive tehnike u djelatnosti tova brojlera.

Mjere smanjenja negativnih uticaja na zrak

Ograničenja emisije u zrak iz predmetnih postrojenja definisana su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ("Službene Novine Federacije BiH" 03/13, 92/17) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/05). U slučaju da mjerena prekoračuju vrijednosti koje su navedene u istim, poduzeti mjere za njihovo svođenje ispod zakonom definisanih graničnih vrijednosti.

Preventivne mjere koje se također primjenjuju u predmetnom pogonu su:

- Predmetni objekti su izgrađeni prema standardima i normativima za objekte ovakve namjene;
- Pažljivo odabiranje i kontrola sirovina koje ulaze u kotao, bez ikakvih štetnih primjesa koje bi mogle uticati na povećanje emisije u zrak, u cilju smanjivanja/minimiziranja emisija;
- Redovno održavanje vozila, ograničenje kretanja vozila na 10 km/h u poslovnom krugu;
- Planska nabavka sirovina i pomoćnih materija te smanjenje saobraćanja vozilima na minimum u krugu predmetnog pogona;
- Održavanje čistoće u i oko predmetnih objekata prema standardima i normativima za ovu vrstu industrije;
- Redovno periodično nasipanje stelje u toku turnusa (koja se po potrebi i planski dovozi na lokaciju) preko izmeta brojlera kako bi se smanjila emisija zagađujućih materija u okoliš;
- Redovno održavanje protivpožarne opreme, te obuke zaposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu u predviđenim zakonskim rokovima, od strane ovlaštenih ustanova.

Neke od mjera date u nastavu su u skladu sa najboljim raspoloživim tehnologijama u industriji plastičnih masa i polimera, a to su:

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

- Reference Document on Best Available Techniques for energy Efficiency, IPPC, European Commission, Febrary 2009;
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions on Storage, IPPC, European Commission, July 2006;
- Reference Document on the General Principles of Monitoring, IPPC, European Commission, July 2003;
- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, IPPC, European Commission, August 2018.

Monitoring emisije u zrak propisan je na osnovu Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene Novine Federacije BiH" br. 09/14), Izmjena i dopuna Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene Novine Federacije BiH" br. 97/17), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ("Službene novine Federacije BiH" br. 03/13, 92/17) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“, br. 12/05).

U prethodnim poglavljima su opisani uticaji na zrak koji se mogu javiti na lokaciji, kao i mjerne i aktivnosti koje su već poduzete, te u smislu i daljeg održavanja dobrog stanja okoliša neophodno je provoditi sljedeće opšte mjerne i aktivnosti za smanjenje emisija u zrak:

- Redovno održavati i tehnički kontrolisati opremu i rad pogona;
- Redovna zamjena dotrajalih dijelova opreme;
- Koristiti pomoćne sirovine i energente visoke kvalitete.

Mjere smanjenja negativnog uticaja na vode i tlo

Svi sistemi za odvodnju i skladištenje otpadnih voda trebaju imati atest o vodonepropusnosti uz obavezno ispitivanje svakih pet godina od strane ovlaštene institucije. U svim aktivnostima potrebno je postupiti u skladu sa važećim vodnim aktima. Preventivne mjere za sprečavanje nastanka otpadnih voda koje se provode na predmetnoj lokaciji:

- Izgrađena je armirano – betonska, vodonepropusna septička jama, bez ispuštanja efluenta za odvodnju i tretman sanitarno – fekalnih i tehnoloških otpadnih voda sa povremenim pražnjenjem i čišćenjem;
- Izgrađen je separator ulja i masti za tretman oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih otpadnih voda sa parking i manipulativnog asfaltiranih površina, koji se povremeno čisti;
- Interni kanalizacijski sistem u cijelini je izведен od vodonepropusnog materijala;
- Sve sливne površine koje su izložene onečišćenju izvedene su vodonepropusno;
- Sve radne površine predmetnih objekata su betonirane/asfaltirane;
- U predmetnim objektima za uzgoj prvo se provodi suho čišćenje prije mokrog, čime se smanjuje količina otpadne tehnološke vode.

Obzirom da predmetni pogon emituje otpadne vode, nakon tretmana, u obavezi je provođenje monitoringa i ispitivanja otpadnih voda.

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolinsne-dozvole/okolinska-dozvola>

Navedenu septičku jamu i separator ulja i masti, kao i do sada, mogu čistiti i prazniti samo ovlaštena pravna lica.

Redovno se treba voditi evidencija i o vanrednim događajima koji mogu nastati uslijed akcidentnih situacija, kvarova na instalacijama i sl., njihovo vrijeme trajanja i način sanacije.

U cilju zaštite zemljišta potrebno je provoditi sljedeće mjere:

- Redovno održavati tehničku ispravost vozila u cilju sprečavanja curenja ulja i goriva iz vozila, u slučaju akcidenta iste s površine ukloniti korištenjem adekvatnog apsorbensa, a sloj zagađene zemlje ukloniti, te zajedno s onečišćenim apsorbensom predati ovlaštenoj organizaciji za zbrinjavanje te vrste opasnog otpada;
- Strogo se zabranjuje deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo koje vrste otpadnih materija direktno na tlo na lokaciji i oko nje, u cilju sprečavanja zagađenja zemljišta (kao i do sada, adekvatno vršiti skladištenje otpada).

Stajsko gnojivo se ne aplicira u krugu predmetnog pogona nego se prodaje pravnom licu AgroLife d.o.o. Gradačac prema zaključenom ugovoru.

S ciljem sprečavanja negativnih uticaja na tlo, stajski gnoj je potrebno aplicirati na tlo u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse (Nitratna direktiva EU 91/676/ECC) tj. u količinama i u vremenu u kojima se osigurava optimalna opskrba usjeva hranjivim materijama.

Mjere smanjenja negativnog uticaja od buke

U smislu smanjenja nivoa emisije buke u okoliš definišu se sljedeće mjere:

- U slučaju povećanja buke, smanjiti nivo buke tokom proizvodnje kombinacijom sljedećih tehnika, ne remeteći proizvodni proces:
 - zatvarati bučne jedinice;
 - izolirati vibrirajuće jedinice;
 - koristiti unutrašnje i vanjske obloge izrađene od zvučno izolacijskih materijala;
 - zvučno izolirati zgrade;
 - koristiti kanale i ventilatore koji su smješteni u zvučno izoliranoj zgradici;
 - zatvarati vrata i prozore u područjima zahvaćenim bukom;
- Voditi računa o ispravnosti opreme tj. vršiti redovno održavanje i tehničke kontrole;
- Pri nabavci opreme voditi računa o nivou buke koju ona emituje;
- U slučaju proširenja proizvodnje ili nabavke novih strojeva potrebno je utvrditi eventualne nove izvore, te njihov kumulativni učinak na nivo buke;
- Ukoliko mjerjenja ukažu na povećan nivo buke zvučno izolirati one dijelove pogona koji su uzrok buke;
- Vršiti monitoring okolinske buke u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene Novine Federacije BiH, broj: 110/12) i važećom okolinskom dozvolom.

Mjere za smanjenje negativnog uticaja od otpada

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

Sa otpadom treba postupati na način kako je to definisano i propisano kroz Plan upravljanja otpadom. Mjere za smanjenje eventualnih negativnih uticaja od otpada koji se produkuje na lokaciji se odnose na poštovanje sljedećeg:

- Kontejneri za odlaganje svih vrsta otpada moraju biti zatvorenog tipa, vodonepropusni i postavljeni na čvrstoj podlozi;
- U skladu sa zahtjevima Pravilnika o kategorizaciji otpada sa katalogom, zabranjeno je formiranje, deponovanje, odlaganje i skladištenje bilo kakvih količina pilećih fekalija na nehigijenski način, jer su ta mjesta dodatni izvor epidemioloških opasnosti po zdravlje ljudi, naročito tokom ljetnog perioda kada postaju leglom insekata i izvor nepodnošljivih neprijatnih mirisa;
- U slučaju uginuća brojlera, slijediti trenutnu praksu odlaganja u prostor/kontejner sa hlađenjem, te nakon utvrđivanja uzroka uginuća od strane nadležne Veterinarske službe, po preporukama iste, u skladu sa zakonskom procedurom, uginule brojlere adekvatno odlagati i o tome voditi evidenciju;
- Sav otpad zbrinjavati na način kako je i navedeno u tabelama koje analiziraju upravljanje i zbrinjavanje otpada, tj. isti predavati ovlaštenim organizacijama za zbrinjavanje određene vrste otpada sa kojima operator ima potpisani ugovor. Izuzetak su slučajevi u kojima nadležna Veterinarska služba koja je zadužena za obavljanje određenih aktivnosti na predmetnoj lokaciji naznačeni otpad odnosi sa sobom i adekvatno zbrinjava;
- Kao i do sada birati kvalitetnu opremu i pomoći materijal;
- Redovno čistiti i prazniti septičku jamu i separator ulja i masti od strane ovlaštenih pravnih lica;
- Mjesta privremenog prikupljanja otpada moraju biti jasno definisana i označena;
- Revidirati i uskladiti sa relevantnim zakonskim odredbama proceduru za upravljanje svim pojedinačnim vrstama otpada (opasnim i neopasnim);
- Napraviti procedure djelovanja u slučaju prosipanja/rasipanja opasnog otpada;
- Napraviti radna uputstva za rukovanje otpadom, posebno opasnim otpadom, uputstva za djelovanje u slučaju akcidentnih situacija;
- Za zbrinjavanje svih vrsta otpada sa lokacije, posebno opasnog, potpisani su ugovori sa ovlaštenim firmama;
- Plan upravljanja otpadom treba ažurirati svakih 5 godina (shodno članu 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, "Službene novine Federacije BiH br. 72/09);
- Imenovati odgovornu osobu za Plan upravljanja otpadom;
- Educirati osobe koje rukuju otpadom, posebno opasnim otpadom, kao i djelovanja u slučaju akcidentnih situacija;
- Voditi evidencije o količinama i vrstama generiranog otpada sa kojima se upravlja na predmetnoj lokaciji (na mjesecnoj i godišnjoj osnovi);
- Osigurati adekvatno skladištenje svih vrsta otpada posebno opasnog otpada;
- Osigurati mjesto za skladištenje opasnog otpada koje je natkriveno, ograđeno, sa odgovarajućom tankvanom i kojem imaju pristup samo ovlaštene osobe;
- Osigurati sredstva za upijanje eventualnog prosutog opasnog otpada i sanaciju;
- Osigurati da se opasni otpad nalazi u čvrsto zatvorenim posudama, jasno označenim (vrsta i kategorija). Posude moraju biti otporne na sve vremenske uslove (kiša, snijeg, visoke i niske ambijentalne temperature i sl.);
- Na ulazu (ili na mjestu skladištenja) u skladište opasnog otpada postaviti jasno označenu tablu i uputstvo za rukovanje i djelovanje u slučaju akcidentnih situacija;
- Koristiti povratnu ambalažu gdje je to moguće, ukoliko nije zbrinjavanje ambalažnog otpada vršiti preko ovlaštene firme;

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

- Prilikom predavanja otpada voditi računa da otpad bude praćen ispunjenim formularom (transportna dokumentacija);
- Transportnu dokumentaciju prilikom preuzimanja otpada potpisuju prevoznik otpada i primalac otpada;
- Sa otpadom postupati u skladu sa vežećim Planom upravljanja otpadom koji treba ažurirati svakih 5 godina (član 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, "Službene novine Federacije BiH" br. 72/09) ili prilikom svake značajnije promjene u radu pogona i postrojenja.

Mjere za umanjenje potrošnje vode, energije i energetske efikasnosti

Svođenje upotrebe energije i vode na minimum riješiti praksom "dobrog vođenja domaćinstva" (good house keeping), što uključuje aktivnosti sa minimalnim ili nikakvim troškovima, kao što su:

- Isključivanje motora i opreme koja se ne koristi;
- Pravilno rukovanje opremom;
- Redovno čišćenje zaprljanih površina;
- Redovna zamjena ventila;
- Zamjena česmi, dihtunga i opšte redovno održavanje opreme i radnih prostora.

Ušteda energije je najbrži, najefikasniji i najekonomičniji način da se smanji emisija i da se poboljša kvalitet zraka, što se već prati i provodi na lokaciji.

Mjere koje je potrebno i dalje provoditi u smislu optimizacije potrošnje vode i energije su:

- Voditi evidenciju o potrošnji vode, električne energije, toplote (za zagrijavanje), posebno za jedinice sa velikom potrošnjom;
- Voditi evidenciju o stvarnoj potrošnji energije razdvojeno po vrstama energije i glavnim krajnjim potrošačima na adekvatnoj osnovi (npr. satna potrošnja, dnevna, sedmična);
- Tokom perioda važenja okolinske dozvole uraditi energetski audit za tehnološke procese u svrhu sagledavanja mogućnosti za poboljšanja i minimalnog utroška energenata, te postupati u skladu sa mjerama i aktivnostima koje proizilaze iz istog.

Za povećanje energetske efikasnosti operator se treba pridržavati i sljedećih mjeru:

- Provesti energetski audit na lokaciji, a temeljem rezultata audita realizirati mjeru, sprovodenjem energetskog audita i mjeru propisanih istih ostvarit će se brojne uštede u potrošnji energije;
- Smanjiti potrošnju električne energije kroz implementaciju sistema energetskog upravljanja i korištenje energetske efikasne opreme.

Ostale mjere za smanjenje negativnih uticaja na okoliš uopšteno

Osim prethodno nevedenih potrebno je pridržavati se i sljedećih mjeru:

- Aktivnosti na održavanju zelenih površina;
- Redovno čišćenje i održavanje površina unutar kruga pogona;

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

<ul style="list-style-type: none">Popravka oštećenja na saobraćajnicama i ivičnjacima (ukoliko se jave).
Koji su rokovi predloženih mjera programa?
Rokovi za realizaciju i provođenje predloženih mjera su predstavljeni pod tačkom 10. Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša. Rok: 3 godine
Finansijska procjena predloženih mjera programa (izraziti u konvertibilnim markama)
-
Procjena rezultata uvođenja svake od mjera iz programa na smanjenje emisija, energetsku efikasnost, korišćenje sirovina, vode i energije
Sa aspekta zaštite zraka na lokaciji nema instalirane opreme za smanjenje emisija. Izrađene armirano – betonske, vodonepropusne septičke jame bez preliva efluenta za odvodnju i tretman sanitarno – fekalnih i tehnoloških otpadnih voda sa povremenim pražnjenjem i čišćenjem. Izgrađeni separatori ulja i masti za prečišćavanje oborinskih onečišćenih odnosno potencijalno zauljenih voda sa asfaltiranih parking i manipulativnih površina, sa povremenim čišćenjem. Operator je u obavezi provoditi monitoring i ispitivanje otpadnih voda nakon tretmana na separatoru ulja i masti. Dodatnim osavremenjavanjem i korištenjem inteligentnih i tehnološki savremenih ekoloških rješenja u procesu svakako ima za rezultat smanjenje negativnog uticaja i zagađenja okoliša po svim osnovama i parametrima.
Opisati način izvještavanja o rezultatima izvršenja mera odnosno predloženog programa
Način izvještavanja o rezultatima izvršenih mjera definisan je opštim i sistemskim procedurama, te važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite okoliša. Tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na farmi vodit će se računa o tome da svi elementi koji imaju uticaj na okoliš (emisije u zrak, upravljanje otpadom, buka, opasni materijali, zdravlje i sigurnost) budu usklađeni sa stanovišta zaštite okoliša, kao i sa važećom zakonskom regulativom. U normalnim uslovima rada predmetnih objekata uz poštovanje zakonskih propisa, primjenu tehničkih i organizacionih mjera zaštite, kvalitetnog održavanja, ispravne kontrole i praćenja stanja okoliša, primjenu mjera za smanjenje negativnih uticaja na okoliš, spriječit će se nastajanje otpadnih materija, te mogući nepovoljni uticaj na okoliš svesti na najmanju moguću mjeru.
Operater je obavezan podatke o provedenim mjerljima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 82/07). Aplikacija za instalaciju obrasca za popunjavanje podataka za registar nalazi se na web stranici www.fmoit.gov.ba .

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

Operater je obavezan dostaviti izvještaje o emisijama (zrak, voda, buka, otpad) nadležnim institucijama kako je to definisano važećim provedbenim propisima. Operater je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

11. Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima

U predmetnom pogonu nema skladištenja opasnih materija po količinama datim u Prilozima Ia. i Ib. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 96/22), te se ova tačka Zahtjeva ne odnosi na predmetni pogon.

12. Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje) i briga po prestanku aktivnosti

Opišite postojeće, ili predložene mjere za smanjenje uticaja na okoliš po prestanku rada dijela ili cijele instalacije, uključujući i mjere za brigu o potencijalnim zagađujućim ostacima poslije zatvaranja.

Operator ne planira prestanak rada pogona i postrojenja na analiziranoj lokaciji.

Ukoliko eventualno dođe do obustave i prestanka rada pogona i postrojenja na analiziranoj lokaciji, operator je dužan prvo provesti postupak procjene uticaja na okoliš u svrhu pribavljanja okolinske dozvole za obustavu rada i rušenje objekata i postrojenja u skladu sa odredbama člana 68. stav 2. alineja 3. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21).

Kada pogon i postrojenje koje posjeduje okolinsku dozvolu prestane sa radom, operater je dužan da o tome obavijesti Federalno ministarstvo okoliša i turizma u pisanoj formi o mogućnosti provođenja mjera i monitoringa navedenih u okolinskoj dozvoli. Nakon što nadležno ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uslovi o prestanku rada izdaje rješenje o prestanku važenja okolinske dozvole u skladu sa članom 96. Zakona o zaštiti okoliša. Okolinskom dozvolom o prestanku važenja rješenja o okolinskoj dozvoli se propisuju mjere, obaveze i nosioc izvršenja mjera sanacije za pogon, postrojenja i lokaciju poslije prestanka aktivnosti, kako bi se izbjegao rizik po okoliš, zdravlje ljudi, materijalna i prirodna dobra, sukladno odredbama člana 97. Zakona o zaštiti okoliša. Operator, odnosno menadžer društva je odgovoran za provođenje navedenih mjera u skladu sa zakonskom regulativom.

Rezultati ispitivanja lokacije u odnosu na postojeća zagađenja tla i podzemnih voda iz samog pogona/ postrojenja, ili prijedlog za provedbom takvog ispitivanja, i prijedlog vremenskog okvira

Planom prestanka rada pogona i postrojenja ZEDINA d.o.o. Doboј Istok, farma za tov brojlera obavezno treba predvidjeti ispitivanje zagađenja tla i vode kao posljedicu uticaja rada pogona i postrojenja na lokaciji, jer o tome ne postoje podaci. Ovo ispitivanje treba

TQM d.o.o. Lukavac je ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za stručno obavljanje poslova izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš prema Rješenju br. 05/3-19-6-309/22-1 i nalazi se na listi nosilaca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš FMOIT <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/okolinska-dozvola>

izvršiti odmah nakon demontaže i uklanjanja objekata i postrojenja u cilju utvrđivanja mjera koje treba provesti u svrhu remedijacije zemljišta u fazi uređenja terena i njegovog povrata u prвobitno stanje u skladu sa okolnim terenom unutar krajolika koji okružuje lokaciju predmetnu lokaciju.

13. Popis priloga

1. Posjedovni list;
2. Kopija katastarskog plana;
3. Zemljišnoknjиžni izvadak;
4. Rješenje o vodnoj dozvoli od Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona;
5. Rješenje o vodnoj dozvoli od Agencije za vodno područje rijeke Save - objekat I;
6. Rješenje o vodnoj dozvoli od Agencije za vodno područje rijeke Save - objekat II;
7. Rješenje o okolinskoj dozvoli za objekat I;
8. Rješenje o okolinskoj dozvoli za objekat II;
9. Predmet: Dopuna zahtjeva – traži se od Federalnog ministarstva okoliša i turizma;
10. Situacioni prikaz šireg okruženja;
11. Situacioni prikaz objekata – tlocrt pogona sa prikazom tehnoloških jedinica;
12. Situacioni prikaz emisionih mesta – tlocrt pogona sa prikazom emisija;
13. Izvještaj o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak – objekat I;
14. Izvještaj o mjerenu emisije zagađujućih materija u zrak – objekat II;
15. Izvještaj o monitoringu otpadnih voda – objekat I;
16. Izvještaj o monitoringu otpadnih voda – objekat II;
17. Ugovor o proizvodno-tehnološkoj saradnji komercijalnog tova brojlerskih pilića sa MADI d.o.o.;
18. Ugovor o čišćenju separatora i zbrinjavanju opasnog otpada sa KEMEKO-BH d.o.o.;
19. Ugovor o odvožu otpadnih fekalnih voda sa KP Progred AD Dobojski;
20. Ugovor o zbrinjavanju uginulih životinja, animalnog i sličnog otpada sa JKP Čisto d.o.o.;
21. Ugovor o prodaji robe – iskorištene prostirke za piliće od slame sa AgroLife d.o.o.;
22. Račun za odvoz komunalnog otpada sa JKP Čisto d.o.o.;
23. Račun za utrošenu vodu – FLUID METAL d.o.o.;
24. Račun za utrošenu električnu energiju – JP Elektroprivreda BiH d.d.;
25. Plan upravljanja otpadom;
26. Netehnički rezime;
27. Popis zagađujućih supstanci;
28. Izjava o tačnosti, istinitosti i pouzdanosti podataka.